



Godina XVIII - Broj 8

ZENICA, četvrtak, 18.07.2013.

USTAVNI SUD FBIH

216.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, za rješavanje spora sa federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, na osnovu člana IV.C.3.10. (1) f) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave na sjednici održanoj 09.04.2013. godine, donio je

P R E S U D U

Utvrđuje se da je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u obavezi postupiti po Odluci o razrješenju članova Revizorskog tima za koordinaciju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/12) koju je donio Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, dok Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ne odluči drugačije.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i službenim glasilima kantona.

O b r a z l o ž e n j e

1. Predmet zahtjeva

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), dana 24.07.2012. godine zaprimio je zahtjev Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za rješavanje spora sa federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) u vezi sa poštivanjem Odluke o razrješenju članova Revizorskog tima za koordinaciju (u daljem tekstu: osporena Odluka).

2. Stranke u postupku

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03), stranke u ovom ustavnosudskom sporu su: Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata kao druga strana, čijim postupanjem je inicirano pokretanje spora.

Posebna funkcija Ustavnog suda Federacije, u skladu sa članom IV.C.3.10. (1) f) je rješavanje sporova „između ustanova federalne vlasti ili pak unutar pojedine ustanove federalne vlasti“.

3. Bitni navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva u podnesenom zahtjevu je naveo, da je postupajući u skladu sa ovlastima iz člana 10. stav 2. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/09), (u daljem tekstu: Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava) donio osporenu Odluku, kojom je razriješio dužnosti članove Revizorskog tima za koordinaciju, koje je prethodno imenovao Odlukom o imenovanju Revizorskog tima za koordinaciju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/11). Nadalje je istakao, da je u skladu sa odredbama navedenog zakona i odredbama člana IV.B.3.7. (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavljena obaveza poštivanja osporene Odluke o razrješenju članova Revizorskog tima. Navedeno je da federalni ministar nije poštovao osporenu Odluku, na način da su članovi ovog tima iz reda bivše Armije Bosne i Hercegovine, po njegovom nalogu nastavili sa radom i nakon što je osporena Odluka stupila na snagu. Prema tvrdnji podnosioca zahtjeva, istom odlukom se vrši povreda prava predstavnika bivšeg Hrvatskog vijeća odbrane, da sa predstavnicima bivše Armije Bosne i Hercegovine, ravnopravno sudjeluju u provođenju zakonitosti korištenja

prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, putem koordinacije, nadzora i praćenja nadzora revizorskih timova za kontrolu. Isto tako, prema navodima podnosioca zahtjeva isti bi moglo imati utjecaja i na prava koja su utvrđena u članu 1. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava. Smatra, da se ovaj spor odnosi na bitne osobine ustavnopravnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, ustavnosti i zakonitosti rada federalnog ministra, čije djelovanje čini opravdanim zaključak o formalno-pravnoj nezakonitosti postupka kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Iz tih razloga podnosilac zahtjeva je predložio, da Ustavni sud Federacije nakon razmatranja istaknutog zahtjeva donese presudu kojom će utvrditi, da je obaveza federalnog ministra da u potpunosti provede odluku Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o raspuštanju Revizorskog tima za koordinaciju, te da u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava, pokrene proceduru imenovanja novih članova Revizorskog tima za koordinaciju i obustavi postupak revizije u cijelosti ili u skladu sa pomenutim Zakonom predloži Predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine privremeno tijelo koje će obavljati poslove Revizorskog tima za koordinaciju.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Saglasno odredbama čl. 10. i 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je, dana 26.07.2012. godine, pozvao drugu stranu da odgovori na navode istaknute u zahtjevu.

U ostavljenom roku, dana 08.08.2012. godine druga strana u postupku, dostavila je odgovor na navode podnosioca u kojem se zahtjev podnosioca osporava.

Podsjećajući na sadržaj Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava posebno odredbu člana 10. stav 2. primjećuje da ovim Zakonom nisu propisani uslovi, način i postupak razrješenja Revizorskog tima za koordinaciju. U skladu sa pravnom teorijom i praksom, mišljenja je da se razrješenje ima izvršiti u postupku i na način na koji je izvršeno imenovanje, te iskazana tvrdnja „da Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine nije zakonom ovlašten da po slobodnoj ocjeni razriješi Revizorski tim za koordinaciju, te da je kod donošenja osporene Odluke bio u obavezi o tome pismeno obavijestiti federalnog ministra, koji je odgovoran za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava, a zatim pokrene proceduru eventualnog razrješenja Revizorskog tima i istovremeno imenovanje novog Revizorskog tima. S obzirom da podnosilac zahtjeva nije postupio na ovaj način, federalni ministar je mišljenja da je osporena Odluka proizvoljna, dakle, nije zasnovana na zakonskim odredbama, te je u suprotnosti sa

pravnom teorijom i praksom. Osporenu odluku ocjenjuje kao lični subjektivan stav podnosioca zahtjeva koja nema zasnovanosti u zakonskim propisima, te je kao takva nezakonita i protuustavna i ima za cilj opstrukciju cjelokupnog procesa revizije. Kako Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ima zakonsku obavezu da provodi federalne zakone iz svoje nadležnosti, u tom smislu, bez obzira na stav pojedinaca, proces revizije se nastavlja.

Predlaže da Ustavni sud Federacije odbije zahtjev Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine kao neosnovan.

5. Sjednica Suda sa javnom raspravom

U ovom ustavnosudskom predmetu održana je javna rasprava dana 09.04.2013. godine kojoj su prisustvovali podnosilac zahtjeva i punomoćnica Sandra Radeljak, te punomoćnici druge strane u postupku: Ganibegović Ibrahim, Teskeredžić Enisa i Hodžić Besim.

Podnosilac zahtjeva i punomoćnici protivne strane detaljno su elaborirali navode zahtjeva i odgovora na zahtjev, te izvijestili da ostaju u cijelosti kod iskazanih navoda.

Uz saglasnost stranaka u postupku, Ustavnom sudu Federacije je prezentovan Poslovnik o radu Revizijskog tima za koordinaciju, ugovori o djelu zaključeni između Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Gazić Mehe iz Bugojna, te Tukar Elvisa iz Bugojna, kao i Nalog za isplatu Sektora za budžet, finansije i informacioni sistem u okviru Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za mjesec juni-oktobar 2012. godine, za Hodžić Besima, Bašić Emira, Tukar Elvisa i Gazić Mehe, za isplatu naknade za rad u Revizijskom timu.

Kako u prezentovanju punomoći za punomoćnike protivne strane nije eksplicitno naznačeno da su isti opunomoćeni za zastupanje federalnog ministra, to je zatraženo da se federalni ministar, kao stranka u ovom postupku, izjasni da li su lica navedena kao punomoćnici ovlašteni da njega lično zastupaju. Dopisom od 11.04.2013. godine, federalni ministar je potvrdio da se iskazane punomoći odnose na oblasti za zastupanje njega lično kao stranke u ovom postupku. Ustavni sud Federacije je prihvatio validnost punomoći.

6. Relevantni propisi za odlučivanje

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

IV.B.1. član 1.

Predsjednik Federacije predstavlja i zastupa Federaciju i šef je federalne izvršne vlasti.

IV.B.3. član 7. a) (I)

Osim ako ovim ustavom nije drugačije određeno:

a) Predsjednik Federacije odgovoran je za:

(I) Imenovanje Vlade, šefova diplomatskih misija, sudija Ustavnog suda Federacije, na prijedlog kandidata od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa članovima IV.B.5., IV.B. 8., i IV. C. 6.

IV.C.10. (1) f)

Posebna je funkcija Ustavnog suda rješavanje sporova:

f) između ustanova federalne vlasti ili pak unutar pojedine ustanove federalne vlasti.

Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

(»Službene novine Federacije BiH«, broj: 82/09)

Član 10. stav 2.

Revizorski tim za koordinaciju imenuje Predsjednik Federacije, uz konsultaciju sa zamjenicima Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglašeni prijedlog federalnog ministra, kantonalnih ministara i direktora uprava za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, poštujući nacionalni paritet i potpunu transparentnost u radu timova, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

7. Činjenično stanje

U provedenom postupku Ustavni sud Federacije je razmotrio navode i činjenice koje proizilaze iz dokaza na osnovu dokumentacije u ovom predmetu, te je iz provedenih dokaza utvrdio, da je Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine dana 11.04.2012. godine donio osporenu Odluku, kojom su razriješeni dužnosti članovi Revizorskog tima koji su imenovani 13.06.2011. godine.

Razriješeni članovi Revizorskog tima Hodžić Besim, Bašić Emir, Tukar Elvis i Gazić Meho i dalje su nastavili da rade po nalogu federalnog ministra i da obavljaju sve aktivnosti u realiziranju funkcije Revizorskog tima, na osnovu Ugovora o djelu koji su zaključili sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Na javnoj raspravi je nesporno utvrđeno da je Revizorski tim u navedenom sastavu nastavio rad i nakon osporene Odluke, što je potvrđeno i od strane punomoćnika federalnog ministra.

8. Stav Ustavnog suda Federacije

Ustavni sud Federacije je jedini subjekt koji je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine ovlašten da utvrdi da li je neka odluka u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Sve do donošenja odluke ovog Suda, postoji presumpcija o ustavnosti osporene Odluke. Odluke koje su donijete od strane Predsjednika Federacije i objavljene su na snazi i po istima postoji obaveza postupanja. Međutim, Ustavni sud Federacije naglašava, da se nije upuštao u ustavnost odnosno zakonitost postupanja donosilaca odluke kao i osporene Odluke. Ukoliko ovlaštena lica smatraju da osporena Odluka nije zasnovana za Ustavu i zakonskim odredbama, u mogućnosti su istu osporiti pred ovim Sudom na način kako je propisano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine i Poslovnikom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na navedeno Ustavni sud Federacije je odlučio kao u dispozitivu presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, sudije Suda.

Broj: U-24/12
09.04.2013. godine
S a r a j e v o

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak, s.r.

216.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о захтјеву Председника Федерације Босне и Херцеговине, за рјешавање спора са федералним министром за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, на основу члана IV.Ц.3.10. (1) ф) Устава Федерације Босне и Херцеговине, након проведене јавне расправе на сједници одржаној 09.04.2013. године, донио је

ПРЕСУДУ

Утврђује се да је федерални министар за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата у обавези поступати по Одлуци о разрјешењу чланова Ревизорског тима за координацију („Службене новине

Федерације БиХ“, број: 39/12) коју је донио Предсједник Федерације Босне и Херцеговине, док Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине не одлучи другачије.

Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним гласилима кантона.

Образложење

1. Предмет захтјева

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације), дана 24.07.2012. године запримио је захтјев Предсједника Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подносилац захтјева) за рјешавање спора са федералним министром за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата (у даљем тексту: федерални министар) у вези са поштивањем Одлуке о разрјешењу чланова Ревизорског тима за координацију (у даљем тексту: оспорена Одлука).

2. Странке у поступку

На основу члана 39. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03), странке у овом уставносудском спору су: Предсједник Федерације Босне и Херцеговине, и федерални министар за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата као друга страна, чијим поступањем је иницирано покретање спора.

Посебна функција Уставног суда Федерације, у складу са чланом IV.Ц.3.10. (1) ф) је рјешавање спорова „између установа федералне власти или пак унутар поједине установе федералне власти“.

3. Битни наводи захтјева

Подносилац захтјева у поднесеном захтјеву је навео, да је поступајући у складу са овластима из члана 10. став 2. Закона о спровођењу контроле законитости коришћења права из области борачко-инвалидске заштите („Службене новине Федерације БиХ“, број: 82/09), (у даљем тексту: Закона о спровођењу контроле законитости коришћења права) донио оспорену Одлуку, којом је разријешено дужности чланове Ревизорског тима за координацију, које је претходно именовано Одлуком о именовану Ревизорског тима за координацију („Службене новине Федерације БиХ“, број: 41/11). Надаље је истакао, да је у складу са одредбама наведеног закона и одредбама члана IV.Б.3.7. (I) Устава Федерације Босне и Херцеговине, успостављена обавеза поштивања

оспорене Одлуке о разрјешењу чланова Ревизорског тима. Наведено је да федерални министар није поштовао оспорену Одлуку, на начин да су чланови овог тима из реда бивше Армије Босне и Херцеговине, по његовом налогу наставили са радом и након што је оспорена Одлука ступила на снагу. Према тврдњи подносиоца захтјева, истом одлуком се врши повреда права представника бившег Хрватског вијећа одбране, да са представницима бивше Армије Босне и Херцеговине, равноправно судјелују у спровођењу законитости коришћења права из области борачко-инвалидске заштите, путем координације, надзора и праћења надзора ревизорских тимова за контролу. Исто тако, према наводима подносиоца захтјева исти би могло имати утјецаја и на права која су утврђена у члану 1. Закона о спровођењу контроле законитости коришћења права. Сматра, да се овај спор односи на битне особине уставноправног система Федерације Босне и Херцеговине, уставности и законитости рада федералног министра, чије дјеловање чини оправданим закључак о формално-правној незаконитости поступка контроле законитости коришћења права из области борачко-инвалидске заштите.

Из тих разлога подносилац захтјева је предложио, да Уставни суд Федерације након разматрања истакнутог захтјева донесе пресуду којом ће утврдити, да је обавеза федералног министра да у потпуности проведе одлуку Предсједника Федерације Босне и Херцеговине о распуштању Ревизорског тима за координацију, те да у складу са Законом о спровођењу контроле законитости коришћења права, покрене процедуру именовану нових чланова Ревизорског тима за координацију и обустави поступак ревизије у цијелости или у складу са споменутим Законом предложи Предсједнику Федерације Босне и Херцеговине привремено тијело које ће обављати послове Ревизорског тима за координацију.

4. Битни наводи одговора на захтјев

Сагласно одредбама чл. 10. и 16. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд Федерације је, дана 26.07.2012. године, позвао другу страну да одговори на наводе истакнуте у захтјеву.

У остављеном року, дана 08.08.2012. године друга страна у поступку, доставила је одговор на наводе подносиоца у којем се захтјев подносиоца оспорава.

Подсјећајући на садржај Закона о спровођењу контроле законитости коришћења права посебно одредбу члана 10. став 2. примјењује да овим Законом нису прописани услови, начин и поступак разрјешења Ревизорског тима за координацију. У складу са правном теоријом и праксом, мишљења је да се разрјешење има извршити у поступку и на начин на

koji je izvršeno imenovanje, te iskazana tvrdnja „da Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine nije zakonom ovlašten da po slobodnoj ocjeni razriješi Revizorski tim za koordinaciju, te da je kod donošenja osporene Odluke bio u obavezniosti o tome pisмено obavijestiti federalnog ministra, koji je odgovoran za sprovođenje Zakona o sprovođenju kontrole zakonitosti korišćenja prava, a zatim pokrene proceduru eventualnog rješenja Revizorskog tima i istovremeno imenovanje novog Revizorskog tima. S obzirom da podnositelj zahtjeva nije postupio na ovaj način, federalni ministar je mišljenja da je osporena Odluka proizvoljna, dakle, nije zasnovana na zakonskim odredbama, te je u suprotnosti sa pravnom teorijom i praksom. Osporenu odluku ocjenjuje kao lični subjektivni stav podnosioca zahtjeva koja nema zasnovanosti u zakonskim propisima, te je kao takva nezakonita i protuustavna i ima za cilj opstrukciju cjelokupnog procesa revizije. Kako Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ima zakonsku obaveznu da provodi federalne zakone iz svoje nadležnosti, u tom smislu, bez obzira na stav pojedinaca, proces revizije se nastavlja.

Предлаже да Уставни суд Федерације одбије захтјев Председника Федерације Босне и Херцеговине као неоснован.

5. Сједница Суда са јавном расправом

У овом уставносудском предмету одржана је јавна расправа дана 09.04.2013. године којој су присуствовали подносилац захтјева и пуномоћница Сандра Радељак, те пуномоћници друге стране у поступку: Ганибеговић Ибрахим, Тескеречић Ениса и Хоџић Бесим.

Подносилац захтјева и пуномоћници противне стране детаљно су елаборирали наводе захтјева и одговора на захтјев, те извијестили да остају у цијелости код исказаних навода.

Уз сагласност странака у поступку, Уставном суду Федерације је презентован Пословник о раду Ревизијског тима за координацију, уговори о дјелу закључени између Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата и Газић Мехе из Бугојна, те Тукар Елвиса из Бугојна, као и Налог за исплату Сектора за буџет, финансије и информациони систем у оквиру Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата за мјесец јуни-октобар 2012. године, за Хоџић Бесима, Башић Емира, Тукар Елвиса и Газић Мехе, за исплату накнаде за рад у Ревизијском тиму.

Како у презентовању пуномоћни за пуномоћнике противне стране није експлицитно назначено да су исти опуномоћени за заступање федералног министра,

то је затражено да се федерални министар, као странка у овом поступку, изјасни да ли су лица наведена као пуномоћници овлашћени да њега лично заступају. Дописом од 11.04.2013. године, федерални министар је потврдио да се исказане пуномоћни односе на области за заступање њега лично као странке у овом поступку. Уставни суд Федерације је прихватио валидност пуномоћни.

6. Релевантни прописи за одлучивање

Устав Федерације Босне и Херцеговине

IV.Б.1. члан 1.

Председник Федерације представља и заступа Федерацију и шеф је федералне извршне власти.

IV.Б.3. члан 7. а) (I)

Осим ако овим уставом није другачије одређено:

а) Председник Федерације одговоран је за:

(I) Именовање Владе, шефова дипломатских мисија, судија Уставног суда Федерације, на приједлог кандидата од стране Високог судског и тужилачког вијећа у складу са члановима IV.Б.5., IV.Б. 8., и IV. Ц. 6.

IV.Ц.10. (1) ф)

Посебна је функција Уставног суда рјешавање спорова:

ф) између установа федералне власти или пак унутар поједине установе федералне власти.

Закон о sprovođenju kontrole zakonitosti korišćenja prava iz oblasti boracko-invalidske zaštite.

(»Службене новине Федерације БиХ«, број: 82/09)

Члан 10. став 2.

Ревизорски тим за координацију именује Председник Федерације, уз консултацију са замјеницима Председника Федерације Босне и Херцеговине, на усаглашени приједлог федералног министра, кантоналних министара и директора управа за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, поштујући национални паритет и потпуну транспарентност у раду тимова, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

7. Чињенично стање

У проведеном поступку Уставни суд Федерације је размотрио наводе и чињенице које произилазе из

доказа на основу документације у овом предмету, те је из проведених доказа утврдио, да је Председник Федерације Босне и Херцеговине дана 11.04.2012. године донио оспорену Одлуку, којом су разријешени дужности чланови Ревизорског тима који су именовани 13.06.2011. године.

Разријешени чланови Ревизорског тима Хоџић Бесим, Башић Емир, Тукар Елвис и Газић Мехо и даље су наставили да раде по налогу федералног министра и да обављају све активности у реализирању функције Ревизорског тима, на основу Уговора о дјелу који су закључили са Федералним министарством за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата. На јавној расправи је неспорно утврђено да је Ревизорски тим у наведеном саставу наставио рад и након оспорене Одлуке, што је потврђено и од стране пуномоћника федералног министра.

8. Став Уставног суда Федерације

Уставни суд Федерације је једини субјект који је Уставом Федерације Босне и Херцеговине овлашћен да утврди да ли је нека одлука у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Све до доношења одлуке овог Суда, постоји пресумпција о уставности оспорене Одлуке. Одлуке које су донијете од стране Председника Федерације и објављене су на снази и по истима постоји обавеза поступања. Међутим, Уставни суд Федерације наглашава, да се није упуштао у уставност односно законитост поступања доносилаца одлуке као и оспорене Одлуке. Уколико овлашћена лица сматрају да оспорена Одлука није заснована за Уставу и законским одредбама, у могућности су исту оспорити пред овим Судом на начин како је прописано Уставом Федерације Босне и Херцеговине, Законом о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине и Пословником Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.

С обзиром на наведено Уставни суд Федерације је одлучио као у диспозитиву пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације је донио једногласно у саставу: др Ката Сењак, председница Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Александра Мартиновић и Домин Малбашкић, судије Суда.

Број: У-24/12
09.04.2013. године
С а р а ј е в о

Председница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
др Ката Сењак, с.р.

СКУПШТИНА

217.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 41. sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, d o n o s i:

ZAKON O ŠUMAMA

DIO PRVI-PREDMET

Član 1. (Predmet Zakona)

- (1) Ovim Zakonom uređuje se čuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, finansiranje biološke obnove šuma na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), nadzor nad primjenom ovog Zakona, kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za šume i šumsko zemljište.
- (2) Šume i šumsko zemljište, kao dobra od općeg interesa, uživaju posebnu brigu i zaštitu Kantona općina i koriste se pod uslovima i na način koji su propisani ovim Zakonom.
- (3) Šume i šumska zemljišta temeljni su prirodni resurs čije vrijednosti se manifestuju kroz ekološke, socijalne i proizvodne funkcije šuma.

Član 2. (Definicija šuma i šumskih zemljišta)

- (1) Pod šumom, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se zemljište obraslo šumskim vrstama drveća i grmlja čija površina prelazi 1.000 m² i čija je širina najmanje 20 metara i ako njihove krošnje pokrivaju više od 30 % zemljišta. Šumom se smatraju i šumski rasadnici, plantaže šumskog drveća, čistine za trase dalekovoda i druga javna infrastruktura u šumi, površinske vode i močvare unutar šuma i sastojine šumskog drveća i žbunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljištu ako su starije od 30 godina i ako njihove krošnje pokrivaju više od 30 % zemljišta.

- (2) Šumsko zemljište, pored zemljišta obraslog šumom, obuhvata i neobrađeno, neiskorišteno ili neplodno zemljište izvan šume u onom omjeru u kojem obezbjeđuje ili potpomaže funkcije susjedne šume. Šumsko zemljište također sačinjavaju područja sa smanjenim šumskim pokrivačem, krš, čistine i livade unutar šuma.
- (3) U slučaju sumnje ili spora da li se neko zemljište smatra šumom ili šumskim zemljištem, odluku donosi Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministar), uz pribavljeno mišljenje Kantonalne uprave za šumarstvo (u daljem tekstu: Kantonalna uprava).

Član 3. (Definicija pojmova)

- (1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:
1. **Biološka obnova šuma** podrazumijeva pripremu zemljišta za prirodno podmlađivanje, pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, popunjavanje, njegu i čišćenje šumskih kultura, prorjeđivanje sastojina, sanaciju požarišta, prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik, doznaku stabala za sječū, rekonstrukciju i konverziju izdanačkih šuma, makija, šikara i šibljaka, zaštitu šuma, projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumske infrastrukture.
 2. **Čista sječū** znači sječū svog ili praktično svog drveća u sastojini izlažući taj dio zemljišta ekološkim uslovima goleti čime stvara ozbiljne poteškoće za stanište ili susjedne sastojine. Čistom sječūm ne smatra se uklanjanje starih sastojina ukoliko je njihova reprodukcija obezbijedena na odgovarajući način.
 3. **Konverzija šuma** je prevođenje šuma u viši uzgojni oblik.
 4. **Etat** je dozvoljena sječiva drvena masa, odnosno drvena masa predviđena za sječū. Izražava se kao godišnji i desetogodišnji etat.
 5. **Doznaka stabala** podrazumijeva odabiranje, obilježavanje i evidentiranje stabala za sječū.
 6. **Funkcije šuma** su:
 - a) **ekološke**: biodiverzitet – zaštita staništa, zaštita zemljišta, zaštita voda, klimatska – uključujući ulogu šuma kod vezivanja ugljika iz zraka;
 - b) **ekonomske**: prihod od proizvodnje drveta i sekundarnih šumskih proizvoda;
 - c) **socijalne**: rekreacija, turizam, obrazovanje, istraživanje, odbrana, zaštita objekata i infrastrukture.
 7. **Gospodarenje šumama** obuhvata planiranje, uzgajanje, zaštitu i korištenje šuma i šumskog zemljišta u skladu sa odredbama šumsko-privredne osnove;
 8. **Gospodarska jedinica** je područje šume u kome se obezbjeđuje trajnost gospodarenja.
 9. **Integralna zaštita šuma** predstavlja multidisciplinarni koncept koji zagovara odgovornost svih subjekata koji koriste prirodne resurse: političkih (upravljanje šumama), stručnih (gospodarenje šumama) i građana (podizanje svijesti). Integralna zaštita šuma se tako može sagledati sa dva aspekta: u širem smislu (obaveze svih subjekata društva) i u užem smislu (obaveze samo djelatnosti šumarstva).
 10. **Izvođač radova u šumarstvu** je fizičko ili pravno lice koje je registrirano za izvođenje radova u šumarstvu.
 11. **Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta** je kantonalno šumsko-privredno društvo koje na osnovu ugovora zaključenog u skladu sa odredbama ovog Zakona i drugih zakona, obavlja poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem.
 12. **Korištenje šume** obuhvata sječū i transport drveta, korištenje nedrvnih šumskih proizvoda kao i prodaju šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda.
 13. **Krčenje šume** u smislu ovog Zakona je promjena namjene šumskog zemljišta. Izgradnja objekata u šumi i na šumskom zemljištu potrebnih za gospodarenje šumama kao i za prehranu i uzgoj divljači ne smatra se krčenjem.
 14. **Otvorena vatra** je svaka zapaljena vatra izvan zatvorenog objekta koji je pod krovom i zatvorenim ognjištem.
 15. **Šumski požar** je požar koji nastaje i širi se šumom i šumskim zemljištem ili koji nastaje na nekom drugom zemljištu i širi se šumom i šumskim zemljištem.
 16. **Paljike** su opožarene površine nastale poslije požara.
 17. **Pašarenje** je puštanje stoke na ispašu, žirenje i brst, kresanje grana i lisnika za prehranu stoke.
 18. **Površinske vode** su stalni i povremeni vodeni tokovi, te stajaće vode.
 19. **Pravno lice registrovano za obavljanje poslova u šumarstvu** je privredno društvo registrovano kod nadležnog suda za poslove šumarstva koje u stalnom radnom odnosu ima uposlenog najmanje jednog diplomiranog inženjera šumarstva (VII stepen stručne sprema), odnosno mastera diplomiranog inženjera šumarstva (Bolonjski sistem studiranja) sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

20. **Privremeni godišnji plan gospodarenja državnim i privatnim šumama** je plan gospodarenja državnim i privatnim šumama kojeg za državne šume izrađuje korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, a za privatne šume Kantonalna uprava ili pravno lice registrovano za obavljanje poslova šumarstvu i to po isteku šumsko-privredne osnove. Istim se ne može gospodariti duže od godinu dana, a postupak donošenja je isti kao i za šumsko-privredne osnove.
21. **Pustošenje šuma** podrazumijeva podbjeljivanje stabala, oštećivanje stabala i njihovih dijelova, uništavanje i oštećivanje podmlatka, kao i svaka druga radnja kojom se slabi prinostna snaga šume i šumskog zemljišta, ugrožava opstanak šuma i njihove ekološke funkcije.
22. **Sanitarna sječa** znači sječicu zaraženih, insektima napadnutih, veoma oštećenih ili izvaljenih stabala.
23. **Šumska infrastruktura** su šumski putevi, stalne vlake, stalne žičare i druge šumske komunikacije, objekti i kapaciteti u šumama koji su namijenjeni za gospodarenje i zaštitu šuma.
24. **Šumski proizvodi** su svi proizvodi šuma i šumskog zemljišta, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
- šumsko drveće i žbunje i svi njihovi dijelovi;
 - sjeme, koštunjčavo voće, bobičasti plodovi, kora drveta, korijen, šišarke i plodovi druge vegetacije unutar šume;
 - mahovina, paprat, trava, trska, cvijeće, ljekovito, aromatsko i jestivo bilje i druge biljke;
 - gljive;
 - biljni sok ili smola;
 - med;
 - listinac;
 - ostale životinje koje žive u šumi izuzev divljači;
 - travnati ili pašnjački prekrivač;
 - treset, zemlja, pijesak, šljunak, kamen sa površine zemlje (u daljem tekstu: mineralne sirovine).
 - nedrvni šumski proizvodi iz alineje b) do j) ove tačke predstavljaju dobra biološkog porijekla, osim drveta, kao i usluge koje proizilaze iz šume i šumskog zemljišta.
25. **Šumsko-privredno područje** predstavlja u stanišnom, biološkom, geografskom, prometnom, ekološkom i ekonomskom pogledu jednu zaokruženu cjelinu u okviru koje se obezbjeđuje trajnost gospodarenja šumama i šumskim zemljištima.
26. **Šumski putevi** su putevi izgrađeni na šumskom zemljištu, sa pratećom infrastrukturom, koji su namijenjeni za prijevoz šumskih proizvoda, te sav saobraćaj vezan za gospodarenje šumama i radi zaštite šuma od požara (za prolaz vatrogasnih vozila i tehnike) i za spajanje sa sistemom javnih puteva. Vlake nisu šumski putevi osim ako ne zadovoljavaju minimalne standarde određene za šumske puteve.
27. **Šumski reprodukcioni materijal je:**
- sjeme: šišarke, plodovi i sjeme namijenjeno za proizvodnju biljaka;
 - dijelovi biljaka: grančice i snopovi rezanih grana namijenjeni za proizvodnju biljaka;
 - mlade biljke: biljke uzgojene iz sjemena ili dijelova biljke, uključujući i mlade biljke iz prirodnog podmlatka.
28. **Šumsko-uzgojne mjere** su sve mjere i aktivnosti koje doprinose osnivanju novih sastojina u šumi i poboljšanju njihove stabilnosti, raznolikosti ili kvaliteta.
- Šumsko uzgojne mjere uključuju:
- mjere za obnovu šuma**, odnosno za stvaranje novih sastojina;
 - njegu šuma u mladim razvojnim fazama**, uključujući prorjeđivanje mladih sastojina;
 - specijalnu njegu** mladih faza u prebornim šumama i drugim raznolikim šumama, izdanačkim šumama, kao i rubova šuma;
 - rekonstrukciju i konverziju** izdanačkih šuma, šikara, makija i šibljaka.
29. **Trajnost gospodarenja šumama** podrazumijeva korištenje proizvoda šuma i upotrebu šuma i šumskih zemljišta na način i sa intenzitetom koji će očuvati njihov biodiverzitet, proizvodnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost, te povećati njihov potencijal da sada i u budućnosti obavljaju značajne ekološke, ekonomske i socijalne funkcije na lokalnom i globalnom nivou, a da se pri tom ne ugrozi funkcionisanje drugih ekosistema.
30. **Upravljanje šumama i šumskim zemljištima** podrazumijeva administrativno-upravne poslove Ministarstva i Kantonalne uprave, koji se sastoje od kreiranja jedinstvene šumarske politike, dugoročnog (strateškog) i srednjoročnog planiranja, kontrole i stručnog nadzora korištenja šuma i šumskog zemljišta u cilju očuvanja i unaprjeđenja trajnosti gospodarenja šumama.
31. **Uredajni period** je vremenski period za koji se donosi dugoročni plan gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumsko-privredna osnova za šumsko-privredno područje.

32. *Vlasnici privatnih šuma* su pravna i fizička lica koja su na zakonit način stekla pravo vlasništva nad šumom ili šumskim zemljištem, koje se dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga.
33. *Zaštita šuma* je skup mjera i aktivnosti koje su dužni preduzimati vlasnici i korisnici koji gospodare šumama i šumskim zemljištem radi zaštite šuma od požara, drugih prirodnih nepogoda, štetnih organizama i štetnih antropogenih uticaja.
34. *Divljač* su posebnim zakonom određene životinjske vrste koje slobodno žive u prirodi.
- i) smjernice za korištenje nedravnih šumskih proizvoda;
- j) smjernice za lovstvo i gospodarenje nad divljači;
- k) program bioloških i tehničkih investicija i rentabilnost radova.
- (4) Kod izrade Kantonalnog šumsko-razvojnog plana koriste se podaci iz šumsko-privrednih osnova i lovno-privrednih osnova.
- (5) Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) donosi Kantonalni šumsko-razvojni plan, a Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je odgovorno za njegovu pripremu, izradu i realizaciju.

DIO DRUGI-PLANIRANJE U ŠUMARSTVU

Član 4.

(Kantonalni šumsko-razvojni plan)

- (1) Kantonalni šumsko-razvojni plan izrađuje se svakih deset godina za sve šume i šumsko zemljište, bez obzira na vlasništvo s ciljem da se obezbijedi trajnost gospodarenja šumama i šumskim zemljištem na području Kantona.
- (2) Kantonalni šumsko-razvojni plan uvažava smjernice za gospodarenje prirodnim i kulturnim nasljeđem u šumama i na šumskom zemljištu, uslove za gospodarenje vodama, kao i potrebe razvoja lokalne zajednice.
- (3) Kantonalni šumsko-razvojni plan sadrži najmanje sljedeće:
- kartu sa ucrtanim granicama šuma i šumskog zemljišta, granicama šumsko-privrednih područja i gospodarskih jedinica, uzimajući u obzir granice općina i kategoriju nosioca prava na šumama; gdje će svi analitički i grafički podaci biti u GIS formatu.
 - procjenu funkcija šuma i njihov uticaj na okoliš;
 - klasifikaciju šuma po površinama, prema njihovim funkcijama i prirodnim karakteristikama, a koje se posebno odnose na stanište;
 - procjenu drvene zalihe i njenog kvaliteta, prirasta, podmlađivanja, biodiverziteta i zdravstvenog stanja;
 - smjernice za gospodarenje šumama različitih gazdinskih klasa i kategorija šuma;
 - otvorenost šuma sa planom izgradnje novih šumskih puteva;
 - smjernice za pošumljavanje šumskog zemljišta;
 - procjenu ugroženosti šuma od požara, određenu po stepenu opasnosti i smjernice za zaštitu šuma od požara;

- (6) Ministarstvo je dužno prilikom izrade plana zatražiti od svih zainteresiranih strana, a posebno od zainteresiranih jedinica lokalne samouprave da daju svoje prijedloge i mišljenja.
- (7) Ministarstvo je dužno trajno čuvati Kantonalni šumsko-razvojni plan.

Član 5.

(Šumsko-privredno područje)

- (1) U cilju obezbjeđenja racionalnog i trajnog gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem formira se šumsko-privredno područje.
- (2) Šumsko-privredna područja predstavljaju u geografskom, prometnom, ekološkom i ekonomskom pogledu jednu zaokruženu cjelinu u okviru koje se osigurava trajnost gospodarenja šumskim ekosistemima.
- (3) U administrativnim granicama Kantona može se formirati više šumsko-privrednih područja.
- (4) Šumsko-privredna područja dijele se na gospodarske jedinice.
- (5) Formiranje šumsko-privrednih područja zasniva se na stručnom elaboratu, koji pored prijedloga sa obrazloženjem bioloških, tehničkih i ekonomskih pokazatelja, sadrži opšte kriterije, a naročito:
- preglednu kartu područja sa ucrtanim izohipsama, vanjskim granicama šumsko-privrednog područja, granicama unutrašnje podjele šuma po gospodarskim jedinicama i odjelima, ucrtanom mrežom trajnih šumskih puteva, izvorištima i vodotocima, objektima koji su od značaja za gospodarenje šumama i opis granica šumsko-privrednih područja,

- b) popis katastarskih parcela po katastarskim općinama i zemljišnoknjižnim ulošcima, sa kulturama, klasama i površinama koje ulaze u šumsko-privredno područje,
 - c) podatke o drvnjoj zalihama po gospodarskim jedinicama, kategorijama šuma i vrstama drveća,
 - d) ukupan godišnji zapreminski prirast po kategorijama šuma i vrstama drveća,
 - e) prosječan godišnji etat po kategorijama šuma i vrstama drveća,
 - f) procjenu prihoda i rashoda gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u okviru šumsko-privrednog područja,
 - g) podatke o mogućnostima korištenja nedrvenih šumskih proizvoda, divljači, turizma, sporta i rekreacije,
 - h) prikaz podataka iz tačaka c), d), e), f) i g) stava (5) ovog člana po općinama Kantona.
- (6) Odluku o formiranju šumsko-privrednih područja ili reviziji njihovih granica donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva i na osnovu stručnog elaborata iz stava (5) ovog člana. Zahtjev za formiranje šumsko-privrednih područja ili reviziju njihovih granica može podnijeti Ministarstvo, općine Kantona i Kantonalno šumsko-privredno društvo ili vlasnik šume.
- (7) Stručni elaborat iz stava (5) ovog člana izrađuje visokoškolska naučno-istraživačka ustanova iz oblasti šumarstva, a troškove njegove izrade snosi podnosilac zahtjeva za formiranje šumsko-privrednih područja ili reviziju njihovih granica.
- (8) Opće kriterije za formiranje šumsko-privrednih područja utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva.

Član 6. **(Šumsko-privredna osnova)**

- (1) Šumama na području jednog šumsko-privrednog područja gospodari se po odredbama šumsko-privredne osnove, privremenog godišnjeg plana gospodarenja, godišnjeg plana gospodarenja i projekta za izvođenje radova u šumarstvu. Šumsko-privredna osnova izrađuje se za period od deset godina i njene odredbe su obavezujuće.
- (2) Izuzev od odredaba stava (1) ovog člana, ako ne postoje objektivne mogućnosti pravovremene izrade nove šumsko-privredne osnove, državnim i privatnim šumama i šumskim zemljištem može se gospodariti najduže godinu dana na osnovu privremenog godišnjeg plana gospodarenja za koji je postupak donošenja isti kao i za šumsko-privredne osnove.
- Odredbe privremenog godišnjeg plana gospodarenja su obavezne. Godina izvršenja privremenog godišnjeg plana gospodarenja smatra se godinom izvršenja nove šumsko-privredne osnove.
- (3) Ukupan obim sječa predviđen šumsko-privrednom osnovom za uređajni period, po vrstama drveća i gazdinskim klasama, ne smije se prekoračiti. Od ukupno planirane količine sječe za planski period za visoke šume sa prirodnom obnovom, u okviru šumsko-privrednog područja godišnje se realizuje prosječna godišnja količina.
- (4) Šumsko-privredna osnova, prostorni plan, plan upravljanja vodama, lovno-privredna osnova, evidencije koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa i planovi korištenja mineralnih sirovina moraju biti međusobno usklađeni.
- (5) Vlada Zeničko-dobojskog kantona je vlasnik svih podataka i dokumenata u elektronskoj i drugoj formi izrađenih tokom izrade šumsko-privredne osnove za sve šume.
- (6) Šumsko-privrednu osnovu može izrađivati pravno lice registrovano za obavljanje poslova u šumarstvu, koje u stalnom radnom odnosu ima najmanje četiri diplomirana inženjera šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno mastera diplomirana inženjera šumarstva (Bolonjski sistem studiranja) za uzgoj i zaštitu šuma, uređivanje, iskorištavanje šuma i ekonomiku u šumarstvu, sa radnim iskustvom od najmanje pet godina na navedenim poslovima i položenim stručnim šumarskim ispitom.
- (7) Nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privredne osnove i provjera njihove tačnosti su obavezni i može ih vršiti pravno lice registrovano u skladu sa stavom (6) ovog člana ili visokoškolska naučno-istraživačka ustanova iz oblasti šumarstva.
- (8) Šumsko-privrednu osnovu za državne šume i šumsko zemljište donosi šumsko-privredno društvo (u daljem tekstu: korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta) uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, koja se izdaje na osnovu prijedloga stručne komisije i mišljenja općine. Mišljenje sa stručnim obrazloženjem, općina je dužna dostaviti Ministarstvu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Ukoliko općina ne dostavi mišljenje u ostavljenom roku od 30 dana smatrat će se da nema primjedbi na odredbe šumsko-privredne osnove koja se odnosi na šume i šumska zemljišta u njenim

administrativnim granicama. Šumsko-privredna osnova za državne šume i šumsko zemljište ne može se primjenjivati, prije nego što na nju Ministarstvo da saglasnost.

- (9) Šumsko-privrednu osnovu za privatne šume i šumsko zemljište, na osnovu prijedloga stručne komisije, donosi Ministarstvo.
- (10) Poslove izrade šumsko-privredne osnove za državne šume i šumsko zemljište finansira korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta i odgovoran je za njenu pravovremenu izradu. Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta je dužan najmanje 120 dana prije isteka roka važnosti šumsko-privredne osnove, dostaviti dva primjerka novoizrađene osnove Ministarstvu.
- (11) Nadzor nad izradom šumsko-privrednih osnova obezbijedit će Ministarstvo putem Kantonalne uprave. Pravno lice registrovano za izradu šumsko-privrednih osnova može otpočeti radove na prikupljanju podataka za izradu šumsko-privredne osnove kada se obezbijedi i nadzor nad prikupljanjem podataka. Propuste u izradi šumsko-privredne osnove utvrđene od strane Ministarstva-Kantonalne uprave, dužno je da otkloni u ostavljenom roku i o svom trošku pravno lice kojem je povjerena izrada šumsko-privrednih osnova.
- (12) Sastav, rad i troškove stručne komisije iz stava (8) i (9) ovog člana, određuje Ministar.
- (13) Ako postoje objektivni razlozi za odstupanje od šumsko-privredne osnove, naročito zbog prirodnih nepogoda ili bitno promijenjenih privrednih uslova, obavezno je izvršiti njenu reviziju. Reviziju odobrava i na izvršenu reviziju daje saglasnost Ministarstvo i jedan primjerak se dostavlja Kantonalnom šumskom inspektor (u daljem tekstu: šumarski inspektor).
- (14) Ministar donosi pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, kao i reviziju istih.

Član 7.

(Godišnji plan gospodarenja za realizaciju šumsko-privredne osnove)

- (1) Šumsko-privredna osnova se realizuje godišnjim planovima koji sadrže prosječno jednu desetinu svih planiranih radova po šumsko-privrednoj osnovi. Sastavni dio godišnjeg plana gospodarenja državnim

šumama i šumskim zemljištem su projekti za izvođenje svih planiranih radova.

- (2) Saglasnost na godišnji plan gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem, koji je korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta dužan dostaviti najkasnije do 30.11. tekuće za narednu godinu, daje Kantonalna uprava u roku od 30 dana od dana prijema godišnjeg plana gospodarenja, a radovi predviđeni godišnjim planom gospodarenja ne mogu se započeti bez saglasnosti Kantonalne uprave.
- (3) Ukoliko u toku godine postoje opravdani razlozi može se izvršiti izmjena godišnjeg plana gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na način kako je to predviđeno stavom (2) ovog člana.
- (4) Usvojeni godišnji plan gospodarenja korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta je dužan u roku od 15 dana od dana usvajanja dostaviti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove - šumarskoj inspekciji i općini na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim planom gospodarenja.

Član 8.

(Projekat za izvođenje radova u šumarstvu)

- (1) Projekat za izvođenje radova u šumarstvu se izrađuje za uređajnu jedinicu-odjel za državne šume i katastarsku parcelu/parcele za privatne šume. Radovi predviđeni projektom za izvođenje su obavezni.
- (2) Projekat za izvođenje radova u šumarstvu mora sadržavati planove svih potrebnih biotehničkih mjera u okviru pojedinih sastojina unutar odjela, a u skladu sa predviđenim ciljevima gospodarenja i to: plan sječa, plan šumsko-uzgojnih radova, plan zaštite i korištenja šuma po obimu, mjestu i vremenu izvođenja, preglednu kartu, procjenu uticaja radova na okoliš i ekonomsku analizu.
- (3) Projekat za izvođenje radova u šumarstvu mogu izrađivati diplomirani inženjeri šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno masteri diplomirani inženjeri šumarstva (Bolonjski sistem studiranja), sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom. Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, odnosno vlasnik privatne šume, određuje lice za izradu projekta za izvođenje radova u šumarstvu, kao i realizatora projekta diplomiranog inženjera šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno mastera diplomiranog inženjera šumarstva (Bolonjski sistem studiranja).

- (4) Projekat za izvođenje radova u šumarstvu donosi korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta za državne šume, a za privatne šume Kantonalna uprava ili pravno lice registrovano za obavljanje poslova u šumarstvu.
- (5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, projekat za izvođenje radova u šumarstvu može se izrađivati za više odjela u jednom slivu ako sječa i izrada sanitarnih užitaka ne prelazi više od 100 m³ po jednom odjelu.
- (6) Za privatne šume izrađuju se projekti za šumsko-uzgojne radove kao i za sječu ako je godišnji obim sječa veći od 100 m³ po k.č.
- (7) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta određuje realizatora projekta diplomiranog inženjera šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno mastera diplomiranog inženjera šumarstva (Bolonjski sistem studiranja) sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci sa položenim stručnim ispitom, koji je odgovoran za stručno izvođenje radova po projektu.
- (8) Projekat za izvođenje ima trajan karakter i čuva se u arhivi korisnika šuma i šumskog zemljišta, Kantonalne uprave ili pravnog lica za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama.
- (9) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta i Kantonalna uprava ili pravno lice registrirano za obavljanje poslova u šumarstvu za privatne šume dužni su da vode registar izrađenih i donesenih projekata za izvođenje radova u šumarstvu i da sve izvršene radove po projektu evidentiraju u odgovarajuće evidencije, koje će propisati Ministar.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, doznaku stabala u državnim i privatnim šumama koje su predviđene za sanitarnu sječu i za snabdijevanje ogrevnim drvetom može vršiti bakalareat šumarstva sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci ili šumarski tehničar sa pet godina radnog iskustva u struci, uz kontrolu diplomiranog inženjera šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno mastera diplomiranog inženjera šumarstva (Bolonjski sistem studiranja).
- (4) Doznaka i sječa stabala ne može se vršiti u šumama za koje imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, utvrđene granice i na terenu vidno i na propisan način obilježene, izuzev doznake i sječe slučajnih užitaka, koji su zaraženi, napadnuti od potkornjaka i drugih štetočina, prelomi, vjetroizvale i dr, u cilju sprječavanja zaraze (kalamiteta).
- (5) Doznaka stabala za sječu i obim šumsko-uzgojnih radova u privatnim šumama vrši se u skladu sa šumsko-privrednom osnovom, na osnovu rješenja Kantonalne uprave.
- (6) Doznaka i sječa stabala, odnosno površina za sječu, može se odobriti samo licu koje uz zahtjev dostavi dokaze o pravu vlasništva i posjeda (zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list).
- (7) Protiv rješenja iz stava (5) ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema istog.
- (8) Stabla u šumi mogu se sjeći tek poslije izvršene doznake, izrade projekta za izvođenje radova u šumarstvu, obavještanja Kantonalne uprave i općine na čijem se području vrši sječa.
- (9) Ministar donosi Pravilnik kojim se propisuje način doznake i obilježavanja površina za sječu.

DIO TREĆI-PRIVREĐIVANJE U ŠUMARSTVU

Član 9.

(Doznaka stabala za sječu)

- (1) Doznaka stabala za sječu vrši se odabiranjem stabala ili obilježavanjem površina obraslih drvećem. Obilježavanje površina za sječu može se vršiti samo u izdanačkim šumama u svrhu konverzije šuma.
- (2) Doznaku stabala za sječu može vršiti diplomirani inženjer šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno master diplomirani inženjer šumarstva (Bolonjski sistem studiranja), sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci kojeg odredi korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta za državne šume, a za privatne šume Kantonalna uprava, odnosno

Član 10.

(Sječa šuma)

- (1) Stabla u šumi mogu se sjeći tek poslije njihovog odabiranja i obilježavanja u skladu sa smjernicama šumsko-privredne osnove.
- (2) Prije sječe u državnim šumama, redovne ili sanitarne, korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta prijaviti će sječu šumarskom inspektor. Prijava će biti poslana najmanje 14 dana i najviše 60 dana prije početka sječe doznačenih stabala i sadržavat će:

- a) broj odjela iz šumsko-privredne osnove, odluku o donošenju projekta i razlog za sječu u slučaju sanitarne ili druge slučajne sječe;
 - b) planirani rok za sječu;
 - c) vrstu sječe, količinu i strukturu drvene mase za sječu po vrstama drveća;
 - d) način obnove šume;
 - e) šumsko-uzgojne i zaštitne mjere koje će se sprovesti nakon sječe;
 - f) način izvlačenja šumskih drvnih sortimenta sa skicom postojećih i novih vlaka;
 - g) identifikaciju osobe koja je izvršila doznaku i izradila projekat za izvođenje.
- (3) Šteta koja se nanese zemljištu mora biti popravljena odmah nakon završetka izvlačenja šumskih drvnih sortimenata. Ministar će propisati način, oblik i sadržaj obrasca o prijavi sječe.
- (4) Ukoliko postoji opravdan razlog za sumnju da je planirana ili započeta sječa ili druge radnje u suprotnosti sa šumsko-privrednom osnovom, ovim zakonom ili propisima koji su doneseni na osnovu ovog zakona, nadležni šumarski inspektor može zabraniti planiranu sječu dok se ne otklone utvrđene nepravilnosti.
- (5) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta dužan je prije sječe, o planiranoj sječi obavijestiti Kantonalnu upravu i općinu na čijem se području vrši sječa.
- (6) Pravna i fizička lica koja nanesu štetu u državnim i privatnim šumama i na šumskom zemljištu po bilo kom osnovu, dužni su nosiocu prava upravljanja državnim šumama i šumskim zemljištem, odnosno vlasniku privatne šume nadoknaditi štetu prema odštetnom cjenovniku koji će propisati Ministar.

Član 11. **(Biološka obnova šuma)**

- (1) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnik/predstavnik vlasnika privatne šume i šumskog zemljišta dužni su izvršavati poslove biološke obnove šuma, minimalno u obimu koji je predviđen šumsko-privrednom osnovom.
- (2) Biološka obnova šuma podrazumijeva: pripremu zemljišta za prirodno podmlađivanje, pošumljavanje i sjetva sjemenom neobraslog šumskog zemljišta, popunjavanje, njegu i čišćenje šumskih kultura, proizvodnju šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala, prorjeđivanje sastojina, sanaciju požarišta, prevođenje degradiranih sastojina u viši uzgojni oblik, doznaku stabala za sječu, rekonstrukciju i konverziju

izdanačkih šuma, makija, šikara i šibljacka, zaštitu šuma, certificiranje gospodarenja šumama, projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumske infrastrukture, saniranje i obnova šumskih površina koje su stradale od prirodnih nepogoda ili katastrofa, kupovinu zemljišta u svrhu podizanja novih šuma uključujući i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća, naučno istraživački rad i stručno obrazovanje kadrova iz djelokruga rada šumarstva.

- (3) Planirani obim biološke obnove šuma u šumsko-privrednim osnovama mora biti usklađen sa Kantonalnim šumsko-razvojnim planom.

Član 12. **(Tehnički prijem radova)**

- (1) Za izvedene radove po projektu za izvođenje vrši se tehnički prijem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana okončanja radova.
- (2) Tehnički prijem radova izvedenih po projektu za izvođenje radova u šumarstvu vrši komisija za tehnički prijem radova, koju za državne šume formira korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, a za privatne šume Kantonalna uprava ili pravno lice registrirano za obavljanje poslova u šumarstvu.
- (3) Komisija iz stava (2) ovog člana sastoji se od tri člana. U sastav komisije obavezno ulazi diplomirani inženjer šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno master diplomirani inženjer šumarstva (Bolonjski sistem studiranja), koji je izradio projekat za izvođenje radova u šumarstvu, a ostala dva člana su diplomirani inženjeri šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno masteri diplomirani inženjeri šumarstva (Bolonjski sistem studiranja) i predstavnik Kantonalne uprave sa položenim stručnim ispitom. Tehnički prijem radova pošumljavanja (kolaudacija) vrši se poslije dvije godine od završetka njihovog izvođenja.
- (4) Realizator projekta iz člana 8. stav (3) ovog zakona ne može biti imenovan u komisiju za tehnički prijem radova.
- (5) Ako se prilikom tehničkog prijema utvrdi da radovi nisu izvršeni u skladu sa projektom za izvođenje korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, odnosno vlasnik šuma je dužan utvrđene nedostatke otkloniti i radove izvršiti u roku koji odredi komisija. Nakon isteka roka komisija vrši ponovni pregled.
- (6) O izvršenom tehničkom prijemu izvedenih radova, komisija sačinjava zapisnik u kojem se obavezno

konstatuje uspjeh, obim i kvalitet izvršenih radova po projektu za izvođenje.

- (7) Primjerak zapisnika komisije dostavlja se u roku od osam dana od dana završetka pregleda Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove-šumarskom inspektoratu.
- (8) Svi izvršeni radovi i nalaz komisije obavezno se evidentiraju u registar evidencije, koji će pravilnikom propisati Ministar.

Član 13.

(Izvođenje radova u šumarstvu)

- (1) Radove u šumarstvu mogu obavljati pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti u šumarstvu i koja posjeduju rješenje Ministarstva.
- (2) Pravna lica koja obavljaju poslove u šumama dužna su obezbijediti mjere zaštite na radu u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara i obavezna su sprovesti adekvatnu obuku zaposlenih.
- (3) Kantonalna uprava, u saradnji sa obrazovnim ustanovama, organizira obuke iz stava (1) ovog člana za zaposlenike pravnih lica registriranih za obavljanje poslova u šumarstvu, koji nemaju uvjerenje o završenoj šumarskoj obuci, kao i za vlasnike privatnih šuma, o čemu je dužna pribaviti uvjerenje ustanove koja je izvršila obuku.
- (4) Ministar donosi Pravilnik kojim se propisuju uslovi koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu iz stava (1) ovog člana.

Član 14.

(Zabrana čistih sječa i drugih oblika pustošenja šuma)

- (1) Nisu dozvoljene čiste sječe i drugi oblici pustošenja šuma izuzev pripreme šumsko-uzgojnih mjera s ciljem unaprjeđenja šumskih sastojina u obimu koji je planiran šumsko-privrednom osnovom iz sanitarnih razloga ili provođenja preventivnih zaštitnih mjera.
- (2) Sve površine nastale čistom sječom i paljike moraju biti pošumljene u roku od dvije godine nakon sječe ili šumskog požara, prirodnom obnovom ili putem pošumljavanja.

DIO ČETVRTI-ZAŠTITA OD BIOTIČKIH I NEBIOTIČKIH AGENSA

Član 15.

(Preventivne mjere zaštite šuma)

- (1) Preventivne mjere zaštite od biotičkih i nebiotičkih agensa, koji bi mogli ugroziti stabilnost šuma i njihove funkcije, zasnivaju se na gospodarenju šumama, koje uvažava prirodne procese, kao i na održavanju i odgovarajućem unaprjeđenju biodiverziteta u šumi.
- (2) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta dužni su da provode ili obezbjeđuju provođenje šumskog reda, sanitarne sječe i druge preventivne mjere prije nego što bi se šume mogle ugroziti prekomjernim razmnožavanjem insekata, širenjem uzročnika biljnih bolesti ili drugih štetnih organizama.
- (3) Kantonalna uprava prikuplja podatke u vezi sa zaštitom šuma, koje korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta dostavlja u roku koji odredi Kantonalna uprava, obezbjeđuje informacije o pojavi biljnih bolesti i štetočina; savjetuje o pitanjima koja se tiču integralne zaštite šuma.
- (4) Ministar naređuje dodatne mjere za zaštitu šume ukoliko Kantonalna uprava ustanovi da je biološka ravnoteža poremećena ili ukoliko postoji opasnost od drugog velikog oštećenja šume.

Član 16.

(Obnova šuma nakon nepogode)

U slučaju nepogode u šumi uzrokovane bilo kojim biotičkim ili nebiotičkim agensom korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta za državne šume, a Kantonalna uprava za privatne šume, dužni su da pripreme plan za obnovu oštećenih i uništenih šuma i šumskog zemljišta, koji sadrži opis nepogode, stepen oštećenja šume, mjere koje se trebaju provesti i troškove sanacije i obnove.

DIO PETI-PROMET DRVETA I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Član 17.

(Promet drveta i nedrvnih šumskih proizvoda)

- (1) Zabranjeno je pomjerati od panja drvo, dijelove stabala i grane posječene u šumi i izvan šume (na

- poljoprivrednom zemljištu, međama, pojedinačna stabla i sl.), dok se ne obilježi šumskim čekićem (žigoše), obročji i premjeri, niti stavljati u promet dok se ne izda otpremni iskaz.
- (2) Žigosanje, obročavanje, premjeravanje i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potiče iz državne šume vrši korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, a za drvo iz privatnih šuma i sa drugih površina Kantonalna uprava ili pravno lice registrirano za obavljanje poslova u šumarstvu.
- (3) Zabranjeno je nedrvne šumske proizvode stavljati u promet bez odobrenja korisnika državnih šuma i šumskog zemljišta ili vlasnika šume.
- (4) Pod prometom drveta i nedrvnih šumskih proizvoda, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pomjeranje od panja, prevoz šumskim putevima i saobraćajnicama, kupovina, prodaja, poklon, skladištenje, kao i primanje drveta u pilane u kojima se vrši rezanje drveta.
- (5) Ne može se dozvoliti ili izvršiti sječa šume na uzurpiranom zemljištu na kome imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni ili izvršiti sječa bez prethodne doznake i drvo staviti u promet prije žigosanja, obročavanja i izdavanja otpremnog iskaza ili staviti u promet nedrvne šumske proizvode u suprotnosti sa odredbama ovog člana.
- (6) Privremeno oduzimanje drveta i nedrvnih šumskih proizvoda koji su stavljeni u promet u suprotnosti sa odredbama ovog člana vrše čuvari šuma, stručna lica Kantonalne uprave i korisnika državnih šuma i šumskog zemljišta, pripadnici policije, šumarski inspektor, a privremeno oduzimanje sredstava (motorna pila, sjekira i ostala sredstva) kojima je izvršena nezakonita radnja, kao i vozilo kojim se vrši prijevoz nelegalne drvne mase, vrše pripadnici policije, u skladu sa važećim propisima koji se odnose na krivičnu, odnosno prekršajnu odgovornost. Privremeno oduzete šumske proizvode, na mjestu privremenog oduzimanja, preuzima Kantonalna uprava i skladišti ih na mjestu koje sama odredi, a što će se definisati posebnim ugovorom sa korisnikom državnih šuma i šumskog zemljišta. U slučaju da postoji mogućnost da se u toku pohranjivanja šumskim proizvodima ili sredstvima umanju vrijednost ili da njihovo pohranjivanje iziskuje nesrazmjerne troškove, privremeno oduzeta roba će se prodati licitacijom, a finansijska sredstva uplati na depozitni račun Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Budžet Kantona), na odgovarajuću vrstu prihoda.
- (7) Lica iz stava (6) ovog člana dužna su legitimisati sva lica koja se kreću na području šume koju čuvaju, odnosno nad kojom vrše nadzor, kao i lica koja prometuju šumskim proizvodima.
- (8) U periodu vegetacije, od 1. aprila do 1. novembra, drvo četinara i brijesta ne može se sa korom stavljati u promet i uskladištavati, izuzev ako period od sječe do otpreme traje kraće od ciklusa razvoja insekta, a najduže do 21 dan.
- (9) Način žigosanja, obročavanja, premjeravanja, sadržaj i način izdavanja otpremnog iskaza za drvo propisat će Ministar.

DIO ŠESTI - ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE S POSEBNIM REŽIMOM GOSPODARENJA

Član 18.

(Proглаšenje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom)

- (1) Da bi se obezbijedila zaštita ili specijalni režim gospodarenja, određene šume i šumsko zemljište, mogu biti proglašene zaštitnim šumama ili šumama sa posebnom namjenom. Procjena šumskih funkcija u ovim šumama utvrđuje se stručnim šumarskim elaboratom sa podacima o stanju šuma i principima i metodama gospodarenja šumama u cilju očuvanja šuma i ostvarivanja namjene proglašenja područja, izvršioca propisanog režima kao i pravnog lica koje je odgovorno za obezbjeđenje sredstava za pokriće troškova u vezi sa posebnim režimom gospodarenja.
- (2) Stručni šumarski elaborat iz stava (1) može izraditi pravno lice iz člana 6. stav (6) ovog zakona.
- (3) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, odnosno vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta, imaju pravo na naknadu za ograničeno korištenje ili povećane troškove zaštite. Naknadu snosi pravno lice na čiji je zahtjev proglašenje izvršeno. Visina naknade se utvrđuje u skladu sa pravilnikom o uslovima i načinu davanja državnih šuma i šumskog zemljišta u zakup i uspostavi prava služnosti, koji donosi Ministar.
- (4) Ministarstvo na osnovu podataka koje mu dostavlja Kantonalna uprava, vodi evidenciju zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom.

Član 19.
(Zaštitne šume)

- (1) Zaštitne šume služe za zaštitu zemljišta na strmim terenima i zemljišta podložnih erozijama, bujicama, klizištima, zaštitu naselja, privrednih i drugih objekata, izvorišta, vodotoka i akumulacija i šume koje su podignute kao zaštitni pojasevi.
- (2) Vlada proglašava šume i šumsko zemljište zaštitnim šumama na prijedlog Ministarstva, sačinjen uz prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalne uprave i općine na čijem se području nalaze šume i šumsko zemljište koje treba proglasiti zaštitnim šumama.
- (3) Primjerak akta o proglašenju zaštitnih šuma, dostavlja se Ministarstvu, nadležnoj instituciji za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Kantonalnoj upravi i općini na čijem se području nalaze šume i šumsko zemljište koje je proglašeno zaštitnim šumama.

Član 20.
(Šume s posebnom namjenom)

- (1) Šume ili njeni dijelovi koje imaju poseban kulturni, historijski, ekološki i prirodni značaj, uključujući i šume namijenjene za izletišta, odmor, opće obrazovanje, rekreaciju, turizam, klimatska i druga lječilišta, proglašavaju se šumama sa posebnom namjenom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode ili drugim propisom koji također propisuje poseban režim gospodarenja za šume.
- (2) Šume sa posebnom namjenom su i šume od posebnog značaja za odbranu i potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i šume ili njeni dijelovi registrovani kao sjemenske sastojine i sjemenski objekti, u skladu sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
- (3) Zahtjev sa elaboratom za proglašenje šuma sa posebnom namjenom koji podnosi zainteresirano pravno lice obavezno sadrži: cilj i razloge za proglašenje; popis katastarskih parcela kao i naziv šumsko-privrednog područja - gospodarske jedinice; broj odjela i oznaku odsjeka; kartu najmanje razmjere 1:10.000 sa ucrtanim parcelama; stručni šumarski elaborat iz člana 16. ovog Zakona; procjenu okolišnog uticaja; predložena ograničenja u gospodarenju; predložene naknade sa izvorom finansiranja; saglasnost općine i odgovarajuće administrativne mjere uključujući javne obavijesti i rasprave.
- (4) Primjerak akta o proglašenju šuma sa posebnom namjenom dostavlja se Ministarstvu, Ministarstvu

prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, nadležnoj instituciji za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Kantonalnoj upravi i općini na čijem se području nalazi šuma i šumsko zemljište koje je proglašeno šumom sa posebnom namjenom.

Član 21.
(Procjena okolišnog uticaja i šume na kršu)

- (1) Procjena okolišnog uticaja je obavezna za podizanje monokulture na površini većoj od pet hektara i za pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko iz člana 43. ovog zakona, u skladu sa propisima o zaštiti okoliša.
- (2) Šume i šumska zemljišta na kršu su područja sa bitno smanjenom produktivnosti, koje se zbog svojih specifičnosti (posebnosti) klasifikuju kao područja sa posebnim režimom gospodarenja, te uživaju podršku Kantona i općina i klasifikuju se kao područja velike opasnosti od šumskih požara.

DIO SEDMI - ZAŠTITA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA OD ŠTETA

Član 22.
(Zabrana loženja vatre u šumi i zaštita šuma od požara)

- (1) U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre.
- (2) Zabranjena je izgradnja i rad fabrika i drugih objekata koji rade sa otvorenim plamenom na udaljenosti manjoj od 250 metara od granice šume.
- (3) Izuzev od stava (1) ovog člana, vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo na mjestima određenim i obilježenim od strane Kantonalne uprave i vlasnika privatnih šuma uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti.
- (4) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta u saradnji sa Ministarstvom, Kantonalnom upravom i organom nadležnim za poslove civilne zaštite kantona, izrađuje i provodi planove za zaštitu šuma od požara i redovno izvještava Vladu.
- (5) Vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta dužni su da preventivno djeluju, suzbijaju i učestvuju u gašenju požara.

(6) Zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu organizira se i provodi u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

(7) Odgovornost za zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sva pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i organi Kantona i općina koji su nadležni za šume i šumska zemljišta, te poljoprivredno zemljište.

(8) Ministar će propisati sadržaj plana zaštite šuma od požara iz stava (3) ovog člana i obrazac na kojem će Kantonalna uprava i korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta izvještavati o šumskim požarima.

Član 23.

(Upotreba hemijskih sredstava u šumi i odlaganje otpada)

(1) Nije dozvoljena upotreba hemijskih sredstava, odlaganje otpada, smeća ili zagađujućih tvari u šumi i na šumskom zemljištu.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz dozvolu Ministarstva, certificirana hemijska sredstva, pod uslovom da ne ugrožavaju biološku ravnotežu, mogu biti korištena u šumskim rasadnicima i u šumama za zaštitu biljaka od divljači i od korova u cilju smanjenja prekomjerne populacije insekata čiji broj ne može biti smanjen ni na koji drugi način, te za gašenje šumskih požara.

Član 24.

(Pašarenje)

(1) Paša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika (u daljnjem tekstu: pašarenje) u šumama nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja korisnika državnih šuma i šumskog zemljišta ili vlasnika privatnih šuma, na površinama koje su određene šumsko-privrednom osnovom.

(2) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta obavezan je na početku godine dostaviti Kantonalnoj upravi spisak odjela u kojima je dozvoljeno pašarenje.

Član 25.

(Praćenje zdravstvenog stanja šuma)

Kantonalna uprava i korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta dužni su da prate zdravstveno stanje šuma i obim šteta u šumama, poduzimaju adekvatne preventivne mjere za sprječavanje pojava koje mogu prouzrokovati štete na šumi, te o tome minimalno jednom godišnje izvještavati Ministarstvo, općine i javnost.

DIO OSMI - NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I ZAŠTITA UGROŽENIH VRSTA

Član 26.

(Iskorištavanje nedravnih šumskih proizvoda)

(1) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta mogu uzgajati i iskorištavati nedrvne šumske proizvode ili odobriti drugim pravnim i fizičkim licima njihovo iskorištavanje u obimu i na mjestima koja su određena u šumsko-privrednoj osnovi.

(2) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta može za vlastite potrebe koristiti mineralne sirovine na površinskim kopovima - pozajmištima predviđenim šumsko-privrednom osnovom u svrhu izgradnje i održavanja šumske transportne infrastrukture.

(3) Ministar donosi Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedravnih šumskih proizvoda.

Član 27.

(Zaštita ugroženih vrsta)

(1) Zabranjena je sječa, iskorjenjivanje ili bilo kakvo oštećivanje stabala Pančičeve omorike (*Picea omorika* (Pančić) Purk.), tise (*Taxus baccata* L.), mečje lijeske (*Corylus colurna* L.), planinskog javora (*Acer heldreichii* Orph.), planinskog bora (*Pinus mugo* Turra), zelene johe (*Alnus viridis* (Chaix) Lam. & DC.), munike (*Pinus heldreichii* Christ.) i zanovijeti (*Fetteria ramentacea* (Sieber) Presl), božikovine (*Ilex aquifolium*), lovorisnog lokovca (*Daphne laureola*) i meke veprine (*Ruscus hippoglossum*), osim ako je potrebno provesti uzgojne i sanitarne sječe.

(2) Zahtjev za provođenje uzgojne i sanitarne sječe iz stava (1) ovog člana podnosi se Ministarstvu, a Kantonalna uprava uviđajem na licu mjesta sačinjava zapisnik na osnovu kojeg Ministar donosi rješenje i dostavlja ga podnosiocu zahtjeva i šumarskoj inspekciji.

Član 28.

(Divljač u šumi)

(1) Obaveza korisnika lovišta je da za vrste divljači i njihovo brojno stanje u šumama mora obezbijediti biološku ravnotežu koja ne smije ugroziti druge članove ekosistema ili spriječiti ostvarivanje ciljeva gospodarenja šumama i šumskim zemljištem. Unošenje pojedinih vrsta divljači u šume i na šumska

zemljišta mora obezbijediti njihov opstanak i ne smije ugroziti druge organizme na staništu.

- (2) Korisnik lovišta dužan je pričinjene štete i oštećenja koja je prouzrokovala divljač u šumi nadoknaditi korisniku državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasniku privatnih šuma, u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 4/06 i 8/10).

DIO DEVETI - SAOBRAĆAJ U ŠUMAMA

Član 29. (Gradnja šumske infrastrukture)

- (1) Planiranje i izgradnja šumskih puteva mora se prilagoditi prirodnom okolišu te uvažavati potrebe općine, kao i protupožarne, turističke i rekreativne potrebe.
- (2) Transportna šumska infrastruktura mora biti izgrađena u skladu sa šumsko-privrednom osnovom, koja služi prvenstveno za potrebe gospodarenja šumama i sastavni je dio šume.
- (3) Izgradnja i rekonstrukcija šumskih puteva izvodi sa na osnovu projektne dokumentacije i pribavljenih akata od organa nadležnog za poslove građenja.
- (4) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, u skladu sa odredbama ovog zakona, gradi, održava i nadgleda šumsku infrastrukturu i promet na istoj.
- (5) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta dostavlja podatke neophodne za uspostavljanje i vođenje katastra šumske infrastrukture Kantonalnoj upravi koja isti dostavlja općini.

Član 30. (Kretanje motornih vozila u šumi)

- (1) Nije dozvoljeno kretanje motornih vozila u šumama i na šumskim putevima osim u svrhu gospodarenja šumama i nadzora, spašavanja, policijskih istraga, vojnih manevara, mjera za zaštitu od prirodnih nesreća, turizma, te pristupa vlasnika, korisnika i pojedinaca zemljištu za koje su odgovorni, kao i lokalnog stanovništva.
- (2) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnici privatnih šuma i šumskog zemljišta mogu dozvoliti kretanje šumskim putem trećem licu. Za organizovanje biciklističkih i moto trka šumskim putem potrebno je pribaviti dozvolu Ministarstva, koja može uključivati određenu naknadu.

Član 31. (Pristup šumama)

Sva lica imaju pravo kretanja kroz šumu ili šumskim zemljištem na vlastitu odgovornost, ako nije drugačije određeno ovim zakonom ili šumsko-privrednom osnovom. Korisnik državne šume, odnosno vlasnici privatnih šuma nisu obavezni poduzimati posebne mjere opreza, niti će se smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili ozljede koje pretrpe takva lica.

DIO DESETI-UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Član 32. (Upravljanje šumama)

- (1) Šume i šumsko zemljište su u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: državne šume) i u privatnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: privatne šume).
- (2) Državnim šumama i šumskim zemljištem upravlja Vlada putem Ministarstva i Kantonalne uprave, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.
- (3) Pravo vlasništva nad državnim šumama i šumskim zemljištem ne može se steći njihovim korištenjem ili zauzimanjem bez obzira na period trajanja istog, odnosno dosjelošću (protokom vremena).

Član 33. (Zabrana zauzimanja šuma i šumskog zemljišta)

- (1) Vlada, Ministarstvo i Kantonalna uprava provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području Kantona u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
- (2) Zabranjeno je svako neovlašteno zauzimanje državne šume i šumskog zemljišta. Neovlašteno zauzetu državnu šumu i šumsko zemljište bespravni korisnik dužan je napustiti odmah po prijemu rješenja šumarskog inspektora, a u slučaju nepostupanja pokreće se odgovarajući sudski postupak.

Član 34. (Promet šuma)

- (1) Zabranjen je promet državnih šuma i šumskog zemljišta, izuzev u svrhu arondacije i komasacije, kao i putem zamjene uz prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalne uprave i Kantonalnog pravobranilaštva, na temelju kojih, Ministarstvo donosi rješenje. Primjerak rješenja Ministarstvo će dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

- (2) Državne šume i šumsko zemljište ne mogu biti predmetom privatizacije.
- (3) Granice državnih šuma i šumskog zemljišta moraju na terenu biti obilježene vidnim i trajnim znakovima.
- (4) Poslove obilježavanja, održavanja i obnove granica državnih šuma i šumskog zemljišta i graničnih znakova vrši korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta.
- (5) Utvrđene granice iz stava (2) ovog člana moraju se ucrtati na katastarskim planovima i provesti kroz katastarski operat organa nadležnog za geodetske poslove.
- (6) Ministar će donijeti Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti postavljanja graničnih znakova i Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uslovima za zamjenu šume.

Član 35. **(Privatne šume)**

- 1) Privatne šume, u smislu ovog zakona, su sve šume i šumsko zemljište za koje fizičko ili pravno lice izvodom iz zemljišnih knjiga dokaže vlasništvo.
- (2) Privatnim šumama i šumskim zemljištem upravljaju i gospodare njihovi vlasnici u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim aktima i odredbama šumsko-privredne osnove.
- (3) Vlasnik privatne šume i šumskog zemljišta dužan je da čuva svoju šumu od bespravnog zauzimanja i korištenja, od krađe šume i šumskih proizvoda, sprječava bespravnu izgradnju u privatnoj šumi i na šumskom zemljištu.
- (4) Vlasnik privatne šume i šumskog zemljišta ugovorom, uz naknadu, prenosi obavljanje stručnih poslova kako je definisano ovim zakonom, Kantonalnoj upravi ili pravnom licu za obavljanje poslova u šumarstvu.
- (5) Pod stručnim poslovima iz stava (4) ovog člana podrazumijevaju se doznaka, izrada izvedbenog projekta, primanje i premjeravanje drvene mase, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova, stručni nadzor, stručni savjetodavni poslovi i vođenje evidencija.
- (6) Naknada iz stava (4) ovog člana iznosi najviše 10 % od cijene na panju posječenih šumskih drvnih sorti-

menata po cjenovniku šumskih proizvoda koji donosi korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

- (7) Kada vlasnik privatne šume i šumskog zemljišta ugovorom prenese obavljanje stručnih poslova Kantonalnoj upravi, naknada se uplaćuje na depozitni račun Budžeta.

DIO JEDANAESTI - EKONOMSKE FUNKCIJE ŠUME

Član 36.

(Prenošenje poslova gospodarenja državnim šumama)

- (1) Na području Kantona posluje jedno ili više kantonalnih šumsko-privrednih društava. Šumsko-privredno društvo se može osnovati za jedno ili više šumsko-privrednih područja.
- (2) Odluku o osnivanju više od jednog šumsko-privrednog društva donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade.
- (3) Podnosilac inicijative o osnivanju više od jednog šumsko-privrednog društva je dužan uz zahtjev priložiti elaborat o opravdanosti osnivanja društva. Elaborat o opravdanosti osnivanja društva mora sadržavati sve ekonomske, stručno-tehničke, administrativne i druge parametre, koji mora biti uređen od strane ovlaštene visoko-školske ustanove iz oblasti šumarstva.
- (4) Ministarstvo ugovorom prenosi poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem korisniku državnih šuma i šumskog zemljišta, a posebno: izradu šumsko-privrednih osnova, izradu privremenih godišnjih planova gospodarenja, izradu godišnjih planova gospodarenja, izradu projekata za izvođenje radova u šumarstvu i njihovu realizaciju, projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumske infrastrukture, prometa šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda, izvršavanje programa i planova biološke obnove šuma, provođenje mjera integralne zaštite šuma, proizvodnje i prometa šumskog sjemena, šumskog i ukrasnog sadnog materijala, izvršavanje planova korištenja nedrvnih šumskih proizvoda, realizaciju planova razvoja šumarstva i mjera racionalizacije u šumarstvu, ostale poslove, zadatke i odgovornosti u skladu sa ugovorom.
- (5) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta dužan je u cilju zaštite šuma o svim uočenim nepravilnostima u šumi i na šumskom zemljištu poduzeti odgovarajuće mjere zaštite.

- (6) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta obavezan je šumske drvene sortimente prodavati po tržišnim uslovima i cijenama, a prije usvajanja cjenovnika isti usaglasiti sa Ministarstvom.
- (7) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta ne može prenositi na treća lica prava koja proističu po osnovu vlasništva, kao davanje na korištenje, zakup i drugi način raspolaganja.

Član 37.

(Vođenje evidencija o izvršenim radovima)

- (1) Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, za državne šume i šumsko zemljište, Kantonalna uprava ili pravno lice registrirano za obavljanje poslova u šumarstvu, za privatne šume i šumsko zemljište, dužni su voditi evidenciju o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planom, šumsko privrednom osnovom, privremenim godišnjim planom gospodarenja, godišnjim planom gospodarenja i projektom za izvođenje radova u šumarstvu. Podaci se evidentiraju za proteklu godinu i dostavljaju Kantonalnoj upravi najkasnije do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu.
- (2) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način i oblik vođenja registra evidencija iz stava (1) ovog člana.

Član 38.

(Naknada za korištenje državnih šuma)

Korisnik državnih šuma dužan je plaćati naknadu u visini 7% od ostvarenog prihoda od drveta, računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog od nedrvenih šumskih proizvoda, u skladu sa odredbama člana 51. stav 1. i 2. ovog Zakona.

Član 39.

(Dostava katastra šuma)

Kantonalna uprava za šumarstvo dužna je Federalnoj upravi za šumarstvo i Ministarstvu dostaviti katastar državnih i privatnih šuma i šumskog zemljišta najdalje do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, sa evidentiranim svim promjenama u toku godine.

Član 40.

(Korištenje parcela trećih lica)

Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, odnosno vlasnik privatne šume dužan je da, uz naknadu, dozvoli privremeni prijevoz (prinudni put) ili smještaj šumskih

proizvoda sa susjednih parcela na šumi i šumskom zemljištu, ako to nije moguće izvršiti na drugi način ili ako bi drugi način bio nesrazmjerno skuplji.

Član 41.

(Stručni šumarski ispit)

Za obavljanje stručnih poslova u šumarstvu polaže se stručni šumarski ispit i mogu ga polagati diplomirani inženjeri šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno masteri diplomirani inženjeri šumarstva (Bolonjski sistem studiranja), sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci nakon sticanja zvanja diplomiranog inženjera šumarstva (VII stepen stručne spreme), odnosno mastera diplomiranog inženjera šumarstva (Bolonjski sistem studiranja), pred ovlaštenom visoko-školskom ustanovom iz oblasti šumarstva.

DIO DVANAESTI - PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I GRADNJA U ŠUMI

Član 42.

(Izdvajanje šuma iz šumsko-privrednog područja)

- (1) Vlada, na prijedlog Ministarstva, a na zahtjev Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih struktura, može pojedine dijelove državnih šuma i šumskog zemljišta izdvojiti iz šumsko-privrednog područja.
- (2) Vlada može, na zahtjev općine uz elaborat o ekonomskoj opravdanosti i prethodno pribavljenog mišljenja Kantonalne uprave, na prijedlog Ministarstva, dijelove državnih šumskih zemljišta nepodesnih za pošumljavanje, izdvojiti iz šumsko-privrednog područja i prenijeti općini na korištenje u druge svrhe koje daju veću trajnu korist.
- (3) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) i (2) ovog člana mora platiti naknadu u visini koja se određuje u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji. Naplaćena sredstva se uplaćuju u Budžet na odgovarajuću vrstu prihoda.

Član 43.

(Krčenje šuma-pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko)

- (1) Zabranjeno je krčenje šuma-pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko izuzev ako se radi o izgradnji objekata planiranih važećim planom prostornog uređenja u slučajevima kada se time postižu veće trajne koristi i ako neće biti štetnih posljedica za okoliš.

- (2) Pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko vršit će se u skladu sa Odlukom o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 108/12).
- (5) Ukoliko se državnim šumama mijenja namjena, podnosilac zahtjeva za zakup obavezan je uplatiti naknadu za pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko iz člana 43. stav 2. ovog zakona bez provođenja procedure za krčenje šuma.

Član 44.

(Gradnja u šumi)

- (1) U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura, objekti potrebni za gospodarenje šumama, u skladu sa važećom šumsko-privrednom osnovom i lovno-uzgojni i lovno-tehnički objekti, u skladu sa važećom lovno-privrednom osnovom.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u šumi i na šumskom zemljištu mogu se graditi objekti predviđeni važećim planom prostornog uređenja.
- (3) Općina ili investitor je obavezan prije otpočinjanja radova na izgradnji objekata predviđenih planom prostornog uređenja pribaviti dozvolu za promjenu namjene šumskog zemljišta iz člana 43. ovog zakona, osim za objekte iz stava (1) ovog člana.
- (4) Imovinsko-pravni odnosi za objekte iz stava (2) ovog člana, rješavaju se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji, osim za objekte komunalne i prometne infrastrukture čiji je investitor općina, koja je oslobođena plaćanja naknade za eksproprijaciju.

Član 45.

(Davanje državnih šuma u zakup)

- (1) Zabranjeno je davanje u zakup državnih šuma i šumskog zemljišta.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, Ministarstvo može pojedine dijelove državne šume i šumsko zemljište ugovorom davati u zakup, radi postavljanja privremenih objekata čija je gradnja predviđena ugovorom o koncesiji, za potrebe GSM baznih stanica, uzgoja divljači i podizanja višegodišnjih nasada stablašica, ukoliko se time ne narušavaju funkcije šume i za proizvodnju hrane u blizini naselja na udaljenosti od 100 m od ruba šume i u druge svrhe koje ostvaruju veće koristi u odnosu na funkcije šuma.
- (3) Prije sklapanja ugovora iz stava (2) ovog člana, potrebno je pribaviti mišljenje Kantonalnog pravobranilaštva.
- (4) Naknada koja se ostvaruje po osnovu ugovora iz stava (2) ovog člana, uplaćuje se u korist Budžeta.

- (6) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi Pravilnik o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti.

Član 46.

(Uspostava prava služnosti)

- (1) U državnim šumama i šumskom zemljištu se može uspostaviti pravo služnosti u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova, kao i za druge namjene, ako je proglašen javni interes u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji.
- (2) Ugovor kojim se uspostavlja pravo služnosti zaključuje se između korisnika služnosti i Ministarstva.
- (3) Prije sklapanja ugovora iz stava (2) ovog člana, potrebno je pribaviti mišljenje Kantonalnog pravobranilaštva.
- (4) Naknada koja se ostvaruje po osnovu prava služnosti uplaćuje se u korist Budžeta.
- (5) Korisnik služnosti obavezan je uplatiti naknadu iz člana 43. stav 2. ovog zakona, bez provođenja procedure pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko.
- (6) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi Pravilnik o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti.

DIO TRINAESTI - ŠUMARSKE INSTITUCIJE

Član 47.

(Kantonalna uprava za šumarstvo)

- (1) Kantonalna uprava za šumarstvo je uprava u sastavu Ministarstva.
- (2) Sjedište Kantonalne uprave je u Zenici.

Član 48.

(Poslovi Kantonalne uprave za šumarstvo)

- (1) Kantonalna uprava obavlja upravne, stručne i druge poslove:
 - a) obezbjeđuje neposrednu zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta putem čuvarske službe;
 - b) prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona i dostavlja ih Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnoj upravi za šumarstvo i Ministarstvu;
 - c) zastupa interese vlasnika državnih šuma i šumskog zemljišta u postupcima koji se vode po pitanju prava vlasništva, postupcima po vlasničkim tužbama, postupci uzurpacija, eksproprijacija, arondacija, komasacija i zamjena šume i šumskog zemljišta i ugovorom prenosi te poslove korisniku državnih šuma i šumskog zemljišta.
 - d) priprema Kantonalni šumsko-razvojni plan i podnosi ga Ministarstvu;
 - e) izrađuje elaborat za formiranje šumsko-privrednih područja;
 - f) vrši nadzor nad prikupljanjem podataka i izradom šumsko-privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za državne šume;
 - g) prati realizaciju šumsko-privrednih osnova putem godišnjih planova gospodarenja šumama;
 - h) vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;
 - i) obavlja poslove dijagnostno prognozne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma i o tome obavještava Ministarstvo najmanje jednom godišnje;
 - j) prati izvršenje svih ugovornih obaveza koji se odnose na državne šume;
 - k) prati realizaciju programa zaštite šuma;
 - l) usaglašava šumsko-privredne osnove sa prostornim planovima, planom upravljanja vodama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa i planovima upravljanja mineralnim sirovinama;
 - m) prati i analizira ekonomsko stanje u oblasti šumarstva na području Kantona i podatke dostavlja Ministarstvu;
 - n) priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskih sredstava Budžeta;
 - o) priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom na način propisan ovim zakonom;

- p) organizuje savjetovanja i pruža stručnu pomoć korisniku državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnicima privatnih šuma;
 - r) izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih putnih komunikacija koji se finansiraju iz Budžeta, uz saglasnost Ministarstva;
 - s) upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;
 - š) izrađuje godišnji plan rada, finansijski plan i godišnji izvještaj i iste dostavlja Ministarstvu;
 - t) izrađuje i realizuje projekte koji se finansiraju iz domaćih i stranih izvora finansiranja, a koji unapređuju stanje u šumarstvu;
 - u) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz ovog zakona, Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Zeničko-dobojskog kantona, kao i po zahtjevu Ministarstva.
- (2) Kantonalna uprava dostavlja Ministarstvu sve tražene podatke, u cilju sagledavanja stanja šumarstva na području Kantona.

Član 49.

(Čuvanje šuma)

- (1) Kantonalna uprava je dužna obezbijediti neposrednu zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta iz člana 36. stav. (2) ovog Zakona, a odnosi se na čuvanje šuma od: šumskih požara i drugih prirodnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina, bespravnog prisvajanja i korištenja i drugih protivzakonitih radnji, kao i kontrolu korištenja i prometa šumskih proizvoda iz privatnih šuma putem čuvara šuma.
- (2) Čuvari šuma iz stava (1) ovog člana su u okviru Kantonalne uprave raspoređeni po određenim čuvarskim reonima. Čuvanje šume obavljaju stručna lica (u daljem tekstu: čuvari šuma) koja za to ovlasti Ministarstvo.
- (3) Čuvari šuma mogu biti lica koja su završila srednju šumarsku školu IV stepena/SS, koja ispunjavaju uslove za nošenje oružja i druge uslove za obavljanje javne službe.
- (4) Čuvari šuma su ovlaštene službene osobe i imaju ovlaštenja u skladu sa ovim zakonom.
- (5) Čuvari šuma službu obavljaju u uniformi, moraju biti naoružani i moraju posjedovati dokument – legitimaciju čuvara šuma čiji oblik i sadržaj propisuje Ministar, a kojom potvrđuju status čuvara šuma. Legitimaciju imaju i druga stručna lica koja imaju ovlaštenje za poslove zaštite šuma.

- (6) Dužnosti čuvara šuma su da:
- čuva šumu i šumsko zemljište od šumskih požara na način kako je utvrđeno ovim zakonom i planovima zaštite šuma od požara;
 - čuva šumu i šumsko zemljište od bespravnog zauzimanja i korištenja, od bespravnih sječa, sprečava bespravnu izgradnju u šumi i na šumskim zemljištima;
 - evidentira bespravno posječena stabla u propisane obrasce i obilježava ih;
 - prati pojave i kretanje biljnih bolesti i štetočina i štete nanesene šumi od divljači;
 - prati stanje divljači;
 - prati održavanje šumskog reda;
 - sprečava nezakonito pokretanje drveta iz šume, ubiranje i sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda i stavljanje istih u promet;
 - zaustavlja prijevozna sredstva i pregleda prateću dokumentaciju za prijevoz šumskih sortimenata;
 - pregleda porijeklo drveta na pilanama i na svim drugim mjestima gdje se drvo drži;
 - pregleda transport na šumskim putevima;
 - sprječava odlaganje smeća i drugog otpada u šumi i uništavanje graničnih znakova;
 - sačinjava zapisnik o protivpravnoj radnji i putem Kantonalne uprave podnosi prijavu;
 - legitimiše sva lica zatečena u vršenju prekršajnih radnji po ovom zakonu i krivičnih djela koja se odnose na šume ili za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila takva djela;
 - obavještava nadređene rukovodioce Kantonalne uprave, policijsku stanicu i Kantonalnu upravu za inspeksijske poslove o svim zapaženim nepravilnostima.
- (7) Čuvar šuma obavezan je, u skladu sa svojim dužnostima iz stava (5) ovog člana, za sve bespravne aktivnosti, bez odlaganja sačiniti zapisnik, na osnovu kojeg je Kantonalna uprava dužna pokrenuti postupak kod nadležnog organa.
- (8) Na zahtjev čuvara šuma, svako lice je dužno pokazati lične isprave kojim se utvrđuju njegov identitet i dokumentaciju za drvo i ostale šumske proizvode u prijevozu ili koji su uskladišteni.

DIO ČETRNAESTI-FINANSIRANJE

Član 50. (Izvori namjenskih sredstava)

- (1) Radi ostvarivanja općeg interesa i dugoročnih ciljeva održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem utvrđenih šumsko-privrednim osnovama, prikupljaju

se finansijska sredstva za zaštitu i unaprjeđenje stanja postojećih i podizanja novih šuma i ruralni razvoj.

- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, obezbijavaju se iz naknada:
- za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama iz člana 35. stav (5) ovog zakona;
 - za korištenje državnih šuma i šumskog zemljišta iz člana 38. ovog zakona;
 - za izdvajanje šuma iz šumsko-privrednog područja iz člana 42. stav (3) ovog zakona;
 - za krčenje šume-pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko iz člana 43. stav 2. ovog zakona;
 - od zakupa državnih šuma i šumskog zemljišta iz člana 45. stav (2) ovog zakona;
 - po osnovu prava služnosti iz člana 46. stav (3) ovog zakona;
 - za općekorisne funkcije šuma iz člana 52. ovog zakona;
 - za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu iz člana 9. stav 6 ovog zakona;
 - ostalih izvora u skladu sa ovim zakonom i drugih izvora.
- (3) Sredstva iz stava (2) ovog člana, osim dijela sredstava iz tačke b) koja pripadaju općini, uplaćuju se na depozitni račun Budžeta, a sredstva koja pripadaju općini uplaćuju se na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda općine.
- (4) Sredstvima sa posebnih računa iz stava (3) ovog člana raspolaze Ministar i općinski načelnik.
- (5) Uplata prihoda iz stava (2) ovog člana, od tačke a) do g) vrši se u skladu sa propisima Federalnog ministarstva finansija o načinu uplata javnih prihoda Budžeta i vanbudžetskih fondova na području Kantona.

Član 51.

(Uplata naknade za korištenje državnih šuma i šumskog zemljišta)

- (1) Naknada za korištenje državnih šuma i šumskog zemljišta iz člana 38. ovog zakona obračunava se od prihoda od drveta računajući cijenu drveta na panju i od prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda i uplaćuje se:
- 2,0 % na račun Budžeta
 - 5,0 % na namjenski račun općine na čijoj teritoriji se ostvaruje prihod.
- (2) Naknada iz stava (1) ovog člana uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju.

- (3) Kontrolu obračuna i uplate naknade iz stava (1) ovog člana vrši šumarski inspektor.
- (4) Ako obveznik plaćanja naknade ne obračuna ili ne uplati naknadu iz stava (1) ovog člana na način propisan u stavu (1) ovog člana, šumarski inspektor koji je izvršio kontrolu uplate sredstava, po pravosnažnosti i izvršnosti rješenja o uplati sredstava koje je ispostavio obvezniku, podnosi nadležnom sudu prijedlog za prinudno izvršenje ove novčane obaveze.
- e) obnova šuma od posljedica prirodne nepogode, prenamnožavanja insekata, požara i slično;
- f) unaprjeđenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala;
- g) organizovanje specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva;
- h) očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti šumskih ekosistema;
- i) očuvanje i unaprjeđenje genofonda, rijetkih i ugroženih vrsta šumskog drveća;
- j) naučna istraživanja i stručne analize;
- k) izgradnja i održavanje šumskih puteva;
- l) druge namjene za unaprjeđenje šuma,

Član 52.

(Naknada za općekorisne funkcije šuma)

- (1) Naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,07 % od ukupno ostvarene godišnje dobiti, plaćaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.
- (2) Naknada iz stava (1) ovog člana uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju u korist računa Budžeta.
- (3) Od obaveze plaćanja naknade iz stava (1) ovog člana izuzimaju se: korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, javne institucije, humanitarne organizacije, udruženja i fondacije, izuzev onih koji obavljaju djelatnost radi sticanja dobiti, te pravna lica koja upošljavaju preko 50% invalidnih lica, bez obzira na obavljanje djelatnosti radi sticanja dobiti.
- (4) Kontrolu obračuna i uplate naknade iz stava (1) ovog člana vrši porezna uprava i šumarski inspektor na način predviđen u članu 51. stav (4) ovog Zakona.
- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana troše se po Programu utroška sredstava, koji na prijedlog Kantonalne uprave donosi Ministar, a na koji saglasnost daje Vlada.

Član 54.

(Korištenje namjenskih sredstava koja su prihod općina)

- (1) Namjenska sredstva iz člana 51. ovog zakona općine mogu koristiti isključivo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području općine, za opremanje i obuku jedinica za gašenje požara i izgradnju skladišta za smještaj vatrogasne opreme. Sredstva se mogu koristiti nakon usvajanju plana utroška sredstava koji donosi općinsko vijeće.
- (2) Nadzor nad utroškom sredstava iz stava (1) ovog člana vrši komisija ispred općinskog vijeća, koja je dužna Ministarstvu i Kantonalnoj upravi dostaviti izvještaj o utrošku istih.

DIO PETNAESTI - NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član 55.

(Upravni nadzor)

- (1) Iz namjenskih sredstava Budžeta prikupljenih po osnovu člana 50. stav (2) ovog Zakona, finansiraju se slijedeći poslovi:
- a) rad čuvarske službe;
- b) izrada i revizija kantonalnog šumsko-razvojnog plana;
- c) izrada šumsko-privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumskoprivrednih osnova za državne i privatne šume;
- d) biološka obnova šuma;
- (1) Ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
- (2) Ministarstvo putem Kantonalne uprave vrši uvid i kontrolu postupanja, pregled akata i dokumentacije koju donose institucije i upravne organizacije u vršenju javnih ovlaštenja, daje instrukcije i smjernice za izvršavanje poslova i traži podatke i obavještenja o izvršavanju poslova u vršenju javnih ovlaštenja.

Član 56.
(Inspeksijski nadzor)

- (1) Inspeksijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Kantonalna uprava za inspeksijske poslove putem šumarske inspekcije.
- (2) Inspeksijski nadzor se vrši u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona.

Član 57.
(Ovlaštenja šumarskih inspektora)

- (1) Pored ovlaštenja i dužnosti određenih posebnim zakonom, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, šumarski inspektor je ovlašten i dužan da:
 - a) pregleda šumsko-privredne osnove, godišnje planove gospodarenja, šumsko-razvojne planove i programe, izvedbene projekte, planove proste i proširene biološke reprodukcije šuma i planove zaštite šuma, njihovo izvršenje, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju;
 - b) traži da mu se stavi na raspolaganje i pregleda svu dokumentaciju i informacije potrebne za inspeksijski pregled;
 - c) pregleda sve šumske radove, objekte, uređaje, pilane, kao i sva mjesta gdje se drvo siječe, smješta, prerađuje, izvozi iz šume ili stavlja u promet;
 - d) kontroliše i prati primjenu standarda iz oblasti šumarstva;
 - e) privremeno obustavi sječe i sve druge radnje koje nisu u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva do konačne odluke nadležnog organa;
 - f) pregleda odabiranje i doznaku stabala za sječu;
 - g) zaustavlja prijevozna sredstva i pregleda prateću dokumentaciju za prevoz šumskih sortimenata;
 - h) pregleda izvršenje svih radova koji su predviđeni šumsko-privrednim osnovama, šumskim planovima i programima i projektima za izvođenje;
 - i) u hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po javni interes, na licu mjesta i rješenjem naređuje obustavu rada i sprovođenje mjera za sprječavanje šteta;
 - j) privremeno oduzima bespravno posječeno drvo i nezakonito stavljeno u promet drvo i nedrvne šumske proizvode, kao i predmete kojima su izvršene nezakonite radnje;
 - k) pregleda kako se provodi utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma i mjera za suzbijanje biljnih bolesti i

štetočina i naredi otklanjanje nedostataka i provođenje mjera, ako se utvrdi da se korisnik državnih šuma i vlasnici šuma ne pridržavaju propisa i mjera zdravstvene zaštite;

- l) pregleda planove zaštite šuma od požara i sprovođenje predviđenih mjera i naredi otklanjanje nedostataka;
 - m) pregleda provođenje mjera na zaštiti šuma i šumskih zemljišta od protivpravnog prisvajanja i korištenja i bespravne izgradnje objekata;
 - n) vrši nadzor nad provođenjem propisa o proizvodnji i prometu šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;
 - o) vrši nadzor sprovođenja drugih mjera za zaštitu šuma i propisnog uspostavljanja i održavanja šumskog reda i vršenja neposrednog čuvanja šuma;
 - p) prikuplja potrebne podatke i obavještenja od odgovornih lica, svjedoka, vještaka i drugih lica kada je to potrebno za vršenje nadzora;
 - q) pokreće i vodi inspeksijski nadzor po službenoj dužnosti kao i po zahtjevu svih pravnih i fizičkih lica i da o konstatovanom stanju i poduzetim mjerama pismeno obavijesti podnosioca zahtjeva;
 - r) upoznaje javnost sa konstatovanim stanjem šuma i o preduzetim mjerama na otklanjanju nedostataka;
 - s) saraduje sa inspeksijskim organima iz drugih oblasti, pravosudnim organima i organima policije;
 - t) preduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima;
- (2) Šumarski inspektor je pored navedenog dužan najmanje jednom godišnje da dostavlja izvještaje i potrebne podatke Ministarstvu.

Član 58.
(Upravne mjere)

- (1) Ako šumarski inspektor prilikom vršenja inspeksijskog nadzora ustanovi da propis nije primijenjen ili da je nepravilno primijenjen donijet će rješenje kojim će zabraniti rad zbog nepoštivanja odredbi člana 57. stav (1) tačke b), c), d), f), h), i), m) i n) ovog zakona ili naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odrediti rok u kome se one moraju otkloniti.
- (2) Protiv rješenja šumarskog inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
- (3) Rješenje o žalbi iz stava (2) ovog člana je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
- (4) Žalba na rješenje iz stava (2) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

- (5) Šumarski inspektor koji je donio rješenje i organ kome je žalba izjavljena mogu, na obrazloženje žalilaca, odložiti izvršenje naloženih mjera, ako žalilac učini vjerovatnim da bi usljed izvršenja tih mjera bili ugroženi životi i zdravlje ljudi, nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi opštem interesu.
- (3) Za prekršaj iz stava (1) tačka f) i h), izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja drveta i nedravnih šumskih proizvoda koji su nastali počinjenjem prekršaja i sredstava kojima je počinjen prekršaj.
- (4) Za prekršaj iz stava (1) tačka n) kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 KM odgovorno lice u općini.

DIO ŠESNAESTI - KAZNENE ODREDBE

Član 60.

Član 59.

- (1) Novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM kažnjava se korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta ili drugo pravno lice ako:
- a) gospodari šumama bez šumsko-privredne osnove, privremenog godišnjeg plana gospodarenja, godišnjeg plana gospodarenja i projekta za izvođenje radova u šumarstvu (član 6. stav (1));
 - b) prekorači ukupan obim sječa u visokim šumama sa prirodnom obnovom predviđen šumsko-privrednom osnovom za planski period (član 6. stav (3));
 - c) pravovremeno ne osigura i izradi i u roku ne dostavi novo izrađenu šumsko-privrednu osnovu (član 6. stav (1));
 - d) izradi Projekat za izvođenje radova u šumarstvu suprotno odredbama člana 8. stav (1) i (2);
 - e) ne izradi i ne donese Projekat za izvođenje radova u šumarstvu (član 8. stav (4) i (5));
 - f) vrši sječu šume prije odabiranja i doznake stabala za sječu (član 9. stav (1));
 - g) ne obavlja poslove biološke obnove šuma (član 11. stav (1));
 - h) dozvoli ili izvrši sječu šuma na uzurpiranom zemljištu suprotno odredbi člana 17. stav (5);
 - i) ako ne postupa u skladu sa članom 22. stav (3);
 - j) u šumi i na šumskom zemljištu vrši upotrebu hemijskih sredstava, odlaganje otpada, smeća ili zagađujućih tvari (član 23.);
 - k) vrši ili odobrava iskorištavanje nedravnih šumskih proizvoda suprotno odredbama člana 26. stav (1);
 - l) ako ne prodaje šumske drvne sortimente po tržišnim uslovima i cijenama (član 36. stav (6));
 - m) ako postupa suprotno odredbama člana 42.;
 - n) u šumi ili na šumskom zemljištu otpočne radove na izgradnji objekata ili gradi objekte suprotno odredbama člana 43;
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.
- (1) Novčanom kaznom od 4.000 do 12.000 KM kažnjava se za prekršaj korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta ili drugo pravno lice ako:
- a) ne prijavi sječu nadležnom šumarskom inspektor-u i u određenom roku ne otkloni štete na zemljištu u skladu sa odredbama član 10. stav (2) i (3);
 - b) prije sječe ne obavijesti Kantonalnu upravu i općinu na čijem se području vrši sječa (član 10. stav (3) i (5));
 - c) vrši doznaku i sječu stabala u šumama za koje imovinsko-pravni odnosi nisu rješeni i granice utvrđene i na terenu vidno i na propisan način obilježene (član 9. stav (4));
 - d) angažuje zaposlenike suprotno odredbama člana 13. stav (1);
 - e) dozvoli ili vrši čistu sječu ili druge oblike pustošenja šuma (član 14. stav (1));
 - f) ako ne postupa u skladu sa odredbama člana 15. stav (2);
 - g) loži ili dozvoli loženje vatre suprotno odredi člana 22. stav (1);
 - h) ako postupa suprotno odredbi člana 22. stav (2);
 - i) ako ne postupa u skladu sa odredbom člana 25;
 - j) izgradi šumsku infrastrukturu suprotno odredbama člana 29;
 - k) vrši promet šuma i šumskog zemljišta suprotno odredbama člana 34. stav (1) i (2);
 - l) ne izvršava poslove u skladu sa članom 33. stav (4);
 - m) ne izvrši obavezu iz člana 50. stav (1) i (2);
 - n) ne izvrši obavezu iz člana 51. stav (1) i (2);
 - o) ne postupa po rješenju šumarskog inspektora u roku i na način koji je inspektor odredio (član 58. stav (1)).
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 800 do 2.500 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 61.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 9.000 KM kažnjava se za prekršaj korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta ili drugo pravno lice ako:
 - a) vrši radove bez saglasnosti Kantonalne uprave (član 7. stav (2));
 - b) ne dostavi godišnji plan gospodarenja u skladu sa članom 7. stav (4);
 - c) ne izvodi radove u skladu sa projektom (član 8. stav (1));
 - d) u roku od dvije godine ne izvrši radove predviđene projektom za izvođenje radova u šumarstvu ili ne vodi registar projekata za izvođenje radova u šumarstvu (član 8. stav (2) i (9));
 - e) odredi lice za izradu projekta za izvođenje radova u šumarstvu u suprotnosti sa odredbom člana 8. stav (3);
 - f) doznaku stabala za sječu vrši lice koje ne ispunjava uslove iz člana 9. stav (2) i (3);
 - g) ne izvrši tehnički prijem radova i ostale obaveze u skladu sa odredbama člana 12.;
 - h) ne izvrši pošumljavanje sječina u roku od dvije godine (član 14. stav (2));
 - i) ne izradi plan u skladu sa članom 16.;
 - j) pokreće drvo, dijelove stabala i grane ili stavlja u promet drvo koje nije žigosano i snabdjeveno otpretnim iskazom (član 17. stav (1));
 - k) stavlja u promet nedrvne šumske proizvode bez odobrenja (član 17. stav (3));
 - l) u periodu vegetacije od 01. aprila do 01. novembra, drvo četinara i brijesta uskladištava i stavlja u promet suprotno članu 17. stav (8);
 - m) vrši ili dozvoljava pašu, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika u suprotnosti sa članom 24.;
 - n) vrši ili dozvoli sječu pančičeve omorike, tise, mečije lijeske, planinskog javora, planinskog bora, zelene johe, munike i zanovjeti suprotno odredbama člana 27.;
 - o) odobri korištenje šumskih puteva suprotno odredbama člana 29. stav (2);
 - p) počini ili dozvoli neovlašteno zauzimanje šuma ili šumskog zemljišta (član 33. stav (2));
 - r) ne vodi evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planovima, šumsko-privrednom osnovom, privremenim planom gospodarenja, godišnjim planom gospodarenja i projektima za izvođenje radova u šumarstvu ili evidentirane podatke ne dostavi u predviđenom roku (član 37.);
 - s) u roku od dvije godine zemljište ne privede namjeni radi koje je krčenje izvršeno ili ne izvrši njegovo pošumljavanje (član 43. stav 2);

š) ne vrši uplatu sredstava u Budžet u skladu sa odredbama člana 50;

- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kažnjava se novčanom kaznom u visini od 500 do 1.500 KM i odgovorno lice u pravnom licu.
- (3) Za prekršaj iz stava (1) tačka j) izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta sa kojima je počinjen prekršaj ili koji su nastali počinjenjem prekršaja.

Član 62.

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 - 1.500 KM kažnjava se za prekršaj fizičko lice ako:
 - a) vrši šumsko-uzgojne radove i sječu šume suprotno odredbama člana 8. stav (6);
 - b) vrši sječu bez prethodno izdatog rješenja i doznake (član 9. stav (5));
 - c) ne izvrši pošumljavanje sječina u roku od dvije godine (član 14. stav (2));
 - d) ne izvrši sanitarnu sječu i ne uspostavi i održava šumski red (član 15. stav (2));
 - e) pokreće drvo, dijelove stabala i grane ili stavlja u promet drvo bez žigosanja i otpretnog iskaza (član 17. stav (1));
 - f) stavlja u promet nedrvne šumske proizvode bez odobrenja (član 17. stav (3));
 - g) posiječe (ili dozvoli) ili prisvoji (ili dozvoli) protivpravno drvenu masu suprotno odredbama člana 17. stav (5);
 - h) na zahtjev lica navedenih u članu 17. stav 6. ne pokaže lične isprave ili isprave za šumske proizvode (član 17. stav (7));
 - i) loži vatru suprotno odredbama člana 22. stav (1);
 - j) u šumi upotrebljava hemijska sredstva, odlaze otpad, smeće i zagađujuće tvari (član 23. stav (1));
 - k) postupa u suprotnosti sa članom 24.;
 - l) vrši ili dozvoli sječu pančičeve omorike, tise, mečije lijeske, planinskog javora, planinskog bora, zelene johe, munike i zanovijeti suprotno odredbama člana 27. i 61. stav n;
 - m) vrši kretanje motornim vozilima u šumama i na šumskim zemljištima suprotno odredbama člana 30.;
 - n) počini neovlašteno zauzimanje državnih šuma ili šumskoga zemljišta (član 33. stav (2));
 - o) izvrši krčenje šume prije nego se izda dozvola za krčenje iz člana 43.;
 - p) vrši izgradnju zgrada i drugih objekata suprotno odredbama člana 44. stav (1) i (3);

- r) na zahtjev čuvara šuma ne pokaže lične isprave ili isprave za šumske proizvode (član 49. stav (7).
s) ne postupi po rješenju šumarskog inspektora u roku i na način koji je inspektor naredio (član 58. stav (1).
- (2) Za prekršaj iz stava (1) tačka e) i g) izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja drveta i nedravnih šumskih proizvoda koji su nastali počinjenjem prekršaja i sredstava kojima je počinjen prekršaj.
- (3) Za prekršaj iz stava (1) tačka p) kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 KM odgovorno lice u općini koje dozvoli podizanje objekta suprotno odredbama člana 44. stav 1) i 3).
- (4) Sredstva od izrečenih novčanih kazni za učinjene prekršaje, propisane ovim zakonom, uplaćuju se na račun Budžeta kao prihod Kantona.
- (2) Kantonalni šumsko-razvojni plan donijet će se u roku od godinu dana od donošenja federalnog šumsko-razvojnog plana.

Član 67.
(Primjena Zakona)

Ovaj Zakon će se primjenjivati do stupanja na snagu, odnosno početka primjene Zakona o šumama koji će donijeti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 68.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

DIO SEDAMNAESTI-PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.
(Prilagodavanje poslova)

Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, dužan je svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona.

Član 64.
(Započeti postupci)

Postupci započeti do dana prestanka primjene Zakona o šumama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/02, 29/03 i 37/04), odnosno Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11), rješavaće se u skladu sa tim Zakonom, odnosno Uredbom.

Član 65.

Za prekršaje počinjene od dana prestanka važenja Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/09, 26/10, 38/10 i 60/11), nadležni sudovi će rješavati po odredbama ovog zakona.

Član 66.
(Podzakonski propisi)

- (1) Podzakonski propisi predviđeni ovim zakonom donijet će se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Broj: 01-02-14728/13

Datum, 04.07.2013. godine

Zenica

PREDSJEDAVALAČI

Sretko Radišić, s.r.

218.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka l) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, člana 52. stav (1) tačka 5., stav (2) i stav (3) Zakona o ustanovama („Sl. list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 41. sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o davanju saglasnosti za pokretanje stečajnog postupka nad Javnom ustanovom „Dom penzionera“ Zenica

Član 1.
(Predmet)

Daje se saglasnost na Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad JU „Dom penzionera“ Zenica, zbog platežne nesposobnosti ove javne ustanove.

Član 2.
(Zaduženja)

Zadužuje se Vlada Zeničko-dobojskog kantona da hitno utvrdi način zaštite postojećih korisnika usluga ove javne ustanove.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-05-14727/13
Datum, 04.07.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVALAČI
Sretko Radišić, s.r.

219.

Na osnovu člana 37. stav (1) tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, u vezi sa članom 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i članom 94. stav (3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 41. sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
„PENZIONERSKI DOM SA STACIONAROM“
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom Skupština Zeničko-dobojskog kantona osniva Javnu ustanovu „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Javna ustanova).

Član 2.
(Sadržaj)

Odlukom o osnivanju Javne ustanove uređuje se:

- a) naziv osnivača,
- b) naziv i sjedište Javne ustanove,
- c) djelatnost,
- d) sredstva,
- e) prava, obaveze i odgovornost u pravnom prometu,
- f) imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i kontrole poslovanja,
- g) rok za donošenje pravila,
- h) druga pitanja od značaja za rad.

DIO DRUGI – NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.
(Naziv)

- (1) Javna ustanova posluje pod nazivom „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Skraćeni naziv Javne ustanove je: JU „Penzionerski dom“ Ze-do kantona.

Član 4.
(Sjedište)

Sjedište Javne ustanove je u Zenici, ulica Prve zeničke brigade broj 1 d.

Član 5.
(Pravni status)

- (1) Javna ustanova stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u sudski registar.
- (2) Javna ustanova ima pečat i štambilj čiji se oblik i sadržina utvrđuju Statutom Javne ustanove.

DIO TREĆI – NAZIV OSNIVAČA I DJELATNOST

Član 6.
(Osnivač)

Osnivač Javne ustanove je Zeničko-dobojski kanton (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 7.
(Djelatnost)

- (1) Javna ustanova obavlja djelatnost socijalne zaštite u ustanovi sa smještajem, što uključuje određeni stepen zdravstvene njege za osobe zbrinute i smještene u ovoj ustanovi, kao i za osobe kod kojih je završeno liječenje u zdravstvenim ustanovama.
- (2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“, broj 47/10), djelatnost iz stava (1) ovog člana obuhvata područja i to:
 - 87.10 – djelatnosti ustanova sa smještajem koje uključuju određeni stepen zdravstvene njege;
 - 55.90 – ostali smještaj;
 - 56.10 - djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

- (3) Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona će na zahtjev Javne ustanove donijeti akt kojim će utvrditi postojanje uslova za obavljanje usluga određenog stepena zdravstvene njege u pogledu prostora, opreme i kadra.

DIO ČETVRTI- SREDSTVA

Član 8. (Sredstva za osnivanje i rad)

- (1) Osnovni kapital Javne ustanove u visini od 50.000,00KM (pedesethiljada KM) osigurat će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Sredstva za rad Javna ustanova stiže iz učešća korisnika u pokriću dijela ili ukupnih troškova usluga Javne ustanove, budžeta Osnivača, po osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, te drugih izvora.

Član 9. (Raspologanje prihodima i rashodima)

Višak prihoda nad rashodima Javne ustanove, uz saglasnost Osnivača, koristi se za obavljanje i razvoj djelatnosti zbog koje je osnovana.

DIO PETI – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

Član 10. (Odgovornost za obaveze)

- (1) U pravnom prometu sa trećim licem Javna ustanova zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove u okviru registrovane djelatnosti.
- (2) Za preuzete obaveze u pravnom prometu Javna ustanova odgovara imovinom kojom raspolaže.
- (3) Osnivač ne odgovara za obaveze Javne ustanove.

DIO ŠESTI – ORGANI I OPĆI AKTI JAVNE USTANOVE

Član 11. (Organi Javne ustanove)

Organi Javne ustanove su:

1. Upravni odbor,
2. Nadzorni odbor i
3. Direktor.

Član 12. (Upravljanje)

- (1) Organ upravljanja Javnom ustanovom je Upravni odbor.
- (2) Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici osnivača – jedan član, predstavnici zaposlenih u Javnoj ustanovi - dva člana, dok se preostali članovi biraju sa liste ostalih prijavljenih kandidata na javni oglas.
- (3) Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) na period od četiri (4) godine i mogu biti ponovo imenovani.

Član 13. (Djelokrug rada)

Upravni odbor donosi Statut Javne ustanove, imenuje i razrješava direktora uz saglasnost Vlade, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom Javne ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je javna ustanova osnovana, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima javne ustanove, osnivaču najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o poslovanju Javne ustanove, vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Javne ustanove.

Član 14. (Kontrola poslovanja)

- (1) Organ kontrole poslovanja javnom ustanovom je Nadzorni odbor.
- (2) Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih se jedan imenuje iz reda zaposlenih, dok se preostali članovi biraju sa liste ostalih prijavljenih kandidata na javni oglas.
- (3) Predsjednika i članove nadzornog odbora imenuje Vlada.
- (4) Nadzorni odbor obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i Statutom Javne ustanove.

Član 15. (Rukovođenje)

- (1) Direktor je organ rukovođenja Javnom ustanovom.

(2) Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade na period od četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.

(3) Direktor obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i Statutom Javne ustanove.

Član 16.
(Pravila ustanove)

(1) Osnovni opći akt Javne ustanove je Statut Javne ustanove, a ustanova može imati i druge opće akte u skladu sa zakonom i Statutom.

(2) Statut Javne ustanove sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu Javne ustanove, Osnivaču, obavezama ustanove prema Osnivaču, djelatnosti ustanove i o načinu i uslovima obavljanja te djelatnosti, odnosu prema korisnicima usluga, statusnim promjenama, načinu raspoređivanja sredstava za rad, imenovanju i razrješavanju direktora, drugim organima ustanove i njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, uslovima i načinu njihovog izbora i razrješavanja, općim aktima koji se donose u ustanovi i načinu njihovog donošenja, načinu ostvarivanja javnosti rada, drugim pitanjima utvrđenim zakonom i druge odredbe od značaja za rad ustanove i za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenika ustanove.

DIO SEDMI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Privremeno imenovanje upravnog odbora i direktora)

Vlada Kantona će u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove odluke imenovati Upravni odbor i vršioca dužnosti direktora Javne ustanove na kraći period utvrđen zakonom, a najduže do konačnog imenovanja na ove pozicije.

Član 18.
(Donošenje pravila)

Upravni odbor iz člana 17. ove odluke će u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja donijeti Statut Javne ustanove.

Član 19.
(Upis u sudski registar)

Vršilac dužnosti direktora Javne ustanove dužan je preduzeti sve potrebne radnje za upis Javne ustanove u sudski registar.

Član 20.
(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovoj odluci podrazumjeva uključivanje oba spola.

Član 21.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-05-14726/13
Datum, 04.07.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVALAČI
Sretko Radišić, s.r.

.....

220.

Na osnovu člana 37. tačka c) Ustava Zeničko-dobojskog kantona - izmjenjen Amandmanom XXI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona i člana 188. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 41. Sjednici održanoj dana 04.07.2013.godine, donijela je:

ODLUKU
o potvrđivanju imenovanja Edina Terzića za ministra
Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i
komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-
dobojskog kantona

Član 1.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona potvrđuje imenovanje **Edina Terzića** za ministra Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 01-34-14725/13
Datum, 04.07.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVALAČI
Sretko Radišić, s.r.

.....

221.

Član 2.

Na osnovu člana 48a. Ustava Zeničko-dobojskog kantona - dopunjen Amandmanom XXXV i člana 185. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 41. sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, d o n o s i:

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-34-14724/13

PREDSJEDAVALAČI

Datum, 04.07.2013. godine

Zenica

Sretko Radišić, s.r.

ODLUKU

o razrješenju Tuka Ekrema, ministra Ministarstva za boračka pitanja

Član 1.

Tuka Ekrem, razrješava se dužnosti ministra Ministarstva za boračka pitanja, zbog podnošenja ostavke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-34-14723/13
Datum, 04.07.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVALAČI

Sretko Radišić, s.r.

222.

Na osnovu člana 48a. Ustava Zeničko-dobojskog kantona - dopunjen Amandmanom XXXV i člana 185. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 41. sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, d o n o s i:

223.

Na osnovu člana 48a. Ustava Zeničko-dobojskog kantona - dopunjen Amandmanom XXXV i člana 185. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 41. sjednici održanoj dana 04.07.2013. godine, d o n o s i:

ODLUKU

o razrješenju Mirsada Isakovića, ministra Ministarstva finansija

Član 1.

Mirsad Isaković, razrješava se dužnosti ministra Ministarstva finansija, zbog podnošenja ostavke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-34-14722/13

PREDSJEDAVALAČI

Datum, 04.07.2013. godine

Zenica

Sretko Radišić, s.r.

ODLUKU

o razrješenju Ugarak Đemila, ministra Ministarstva za privredu

Član 1.

Demil Ugarak, razrješava se dužnosti ministra Ministarstva za privredu, zbog podnošenja ostavke.

VLADA

224.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1. (Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija i
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2. (Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu, i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3. (Potpisnici naloga platnih transakcija za utrošak namjenskih sredstava)

Potpisnici naloga platnih transakcija iz namjenskih sredstava, pored potpisnika iz člana 1. su i ministri nadležnih ministarstava za oblast na koju se odnose namjenska sredstva, i to:

- a) Đemil Ugarak, ministar Ministarstva za privredu za pripadajuća sredstva od koncesija,

- b) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu,
- c) Bojan Bošnjak, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za sredstva posebnih vodnih naknada, naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknada za korištenje šuma i pripadajuća sredstva od koncesija,
- d) Rifat Delić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova za sredstva od izdatih ličnih dokumenata i
- e) Ekrem Tuka, ministar Ministarstva za boračka pitanja za sredstva fonda za izgradnju stanova.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13633/13 od 18.06.2013. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14321 /13.

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

225.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

226.

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13636/13 od 18.06.2013. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14322 /13.

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. Godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13637/13 od 18.06.2013. godine.

(2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 34-14323 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

227.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13638/13 od 18.06.2013. godine.

(2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 34-14324 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

228.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa «posebnog ESCROW transakcijskog računa» otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13639/13 od 18.06.2013. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14325 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

229.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu

posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona određuju se:

- a) Sead Džanović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite,
- b) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija i
- c) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13640/13 od 18.06.2013. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 34-14326 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

230.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija,
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona i
- c) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13641/13 od 18.06.2013. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14327 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

231.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona,

na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija, i
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna iz člana 1. ove odluke, određuju se:

- a) Romana Brkić, ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu i
- b) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13634/13 od 18.06.2013. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14328 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

232.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 50. stav (4) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine

Član 1.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, otvorenog kod IKB DD Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine, od strane Vlade Zeničko – dobojskog kantona određuju se:

- a) Mirsad Isaković, ministar Ministarstva finansija,
- b) Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona.
- c) Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period I-XII mjesec 2013. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13) i broj 02-34-13635/13 od 18.06.2013. godine.

- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 20.06.2013. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 34-14329 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

233.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a vezano za član 14. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o preraspodjeli rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.

(Predmet)

Odobrava se preraspodjela rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Univerzitet u Zenici.

Član 2.

(Način prestruktuiranja rashoda)

Preraspodjela rashoda vršit će se na sljedeći način: na razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, umanjuju se rashodi planirani iz vlastitih sredstava na pozicijama:

613100- Putni troškovi za	9.400,00 KM
613300- Izdaci za komunalne usluge za	59.000,00 KM
613700- Izdaci za tekuće održavanje za	8.000,00 KM
613800- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga za	5.800,00 KM
613900 MCC 901 – Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova za	226.900,00 KM

821300- Nabavka opreme za	34.000,00 KM
821500- Nabavka stalnih sredstava u obliku prava za	1.700,00 KM
<u>821600- Rekonstrukcija i investiciono održavanje za</u>	<u>5.300,00 KM</u>
Ukupno:	350.100,00 KM

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, uvećavaju se rashodi planirani iz vlastitih sredstava na poziciji 614800 – Izvršenje rješenja o izvršenju za 350.100,00 KM.

Član 3.

(Planiranje u Izmjenama i dopunama Budžeta)

Preraspodjela iz člana 2. ove odluke biće sastavni dio Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

Član 4.

(Prioritet plaćanja)

Prilikom plaćanja stvorenih obaveza budžetskih korisnika, prioritet u plaćanju imaju proknjižene obaveze iz vlastitih sredstava Univerziteta u Zenici po osnovu glavnog duga iz Rješenja Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, o pokretanju postupka prinudne naplate, broj: 13-4-01-15-21-156-01/13-S.A. od 28.01.2013. godine, do konačnog izmirenja obaveze.

Član 5.

(Realizacija Odluke)

Zadužuje se Univerzitet u Zenici da ostatak potrebnih sredstava u iznosu od 390.000,00 KM (slovima: tristotine-devedest hiljada konvertibilnih maraka) obezbijedi isključivo iz vlastitih sredstava.

Ministarstvo finansija – Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Univerzitet u Zenici, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14332 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

.....

234.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013.godine, d o n o s i

O D L U K U

o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Srednja muzička škola Zenica.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu, vrši se na slijedeći način:
 - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0023-Srednja muzička škola Zenica, sredstva na poziciji 613900 MCC 902-Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 1.300,00 KM,
 - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732116-Primljeni tekući transferi od općina, uvećavaju se za 1.300,00 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Zenica, škola će utrošiti za realizaciju planiranih aktivnosti na međunarodnoj manifestaciji „Zeničko proljeće“.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija u da u skladu sa

zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu Odluku u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14333 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

235.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i člana 29. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobranju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone

„Vrtlište“ / Faza II - Korak 2. /

OPĆINI KAKANJ

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva OPĆINI KAKANJ u iznosu 31.151,87 KM (slovima: tridesetjednihiljada-stotinupedesetjedna i 87/100 konvertibilnih maraka) na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“ /Faza II-Korak 2. (opremanje zemljišta zone komunalnom infrastrukturom)/.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ na transakcijski račun Općine Kakanj, broj:1610550000100718, kod Raiffeisen Banke d.d. Sarajevo, Filijala Kakanj.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu Odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-14336 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

236.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobranju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „ENKER“ d.d TEŠANJ

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova investitoru “ENKER“ d.d. TEŠANJ, u iznosu od 24.000,00 KM (slovima:dvadesetčetiri hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 679,9 m², namjenjen za metaloprerađu, na lokalitetu Bukva, Općina Tešanj.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije

preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj:3385502200357788 kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-14337 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

237.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „DOKSO“d.o.o.

VISOKO

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova investitoru “DOKSO“d.o.o. VISOKO, u iznosu od 40.000,00 KM (slovima: četrdeset hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 1.884,9 m², namjenjen za uzgoj piladi, na lokalitetu Zimča, Općina Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se

iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj:154-302-20002721-76 kod INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo, Filijala Visoko.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskih aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14338 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

238.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu “TIMPEX“ d.o.o. Vareš

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova privrednom društvu „TIMPEX“ d.o.o. Vareš u iznosu od 12.000,00 KM (slovima: dvanaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 305,214 m², namjenjen za preradu drveta, u općina Vareš.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 3385802224009380 kod Unicredit Bank d.d. Mostar.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-14339 /13.

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

239.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitora FARMA „AMK“ vl. Krivić Mevludin Zenica

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova investitoru Farma “AMK“ vl. KRIVIĆ MEVLUDIN ZENICA, u iznosu 12.000,00 KM (slovima: dvanaesthiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat

proizvodne površine 382,03 m², namjenjen za uzgoj piladi, na lokalitetu Mošćanica, Općina Zenica.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj: 3385802221244492 kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14340 /13.

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

240.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013.godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Husić Muhidinu - Farma za tov pilića „H&M“ Žepče

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova samostalnom privredniku Husić

Muhidinu vlasniku Farme za tov pilića „H&M“ Žepče u iznosu od 19.200,00 KM (slovima: devetnaesthiljada-dvjestotine konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 636,1725 m², namjenjen za tov pilića, na lokalitetu Golubinja b.b., općina Žepče.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610550026850020 kod Raiffeisen Bank d.d..

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14341 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

241.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Lemeš Ibrahimu - Farma za tov peradi „KOKA - PROMEX“ VISOKO

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova samostalnom privredniku Lemeš Ibrahimu vlasniku Farme za tov peradi „KOKA-PROMEX“ Visoko u iznosu od 32.000,00 KM (slovima: tridesetdvijehiljade konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 1.040,175 m², namjenjen za tov peradi, na lokalitetu Gračanica b.b., općina Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 134-070-00000009-63 kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-14342 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

242.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29.

Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitora obrt „POLJOPRIVREDNA DJELATNOST“ vl. Ljevković Zijad Tešanji

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova investitoru obrt „POLJOPRIVREDNA DJELATNOST“ TEŠANJ, u iznosu od 12.000,00 KM (slovima: dvanaest hiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 332,98 m², namjenjen za uzgoj peradi, na lokalitetu Trepče, Općina Tešanj.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj: 161015850030850009 kod RAIFFAISEN BANK d.d. Sarajevo, Agencija: F. Tešanj.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu se zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14343 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

243.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10), člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12), člana 21. stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a u vezi sa Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-28-27752-1/12 od 27.12.2012. godine, na prijedlog Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od **33.333,33** KM (slovima: tridesettri hiljade tridesettri/33 konvertibilnih maraka) za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec **juni 2013. godine.**

Član 2.

(Raspored sredstava)

Sredstva iz člana 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno klubovima poslanika političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se klubovima poslanika, srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 3.

(Trenutak raspodjele)

Kao trenutak raspodjele sredstava iz člana 2. ove Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o raspodjeli istih.

Član 4.

(Budžetska organizacija i ekonomski kod)

Isplata sredstava iz člana 1. ove odluke će se izvršiti na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/12), sa razdjela 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, ekonomski kod 614300 „Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika.“

Član 5.

(Realizacija Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14708 /13
Datum, 03.07.2013. godine
Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

244.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica u iznosu od 12.748,00 KM (slovima: dvanaesthiljadasedamstotinačetdesetosam konvertibilnih maraka), na ime refundacije troškova certifikacije energetske efikasnosti za izgrađeni objekat proizvodne površine 637,44 m², namjenjen za proizvodnju masivnih ploča, u općina Zenica.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 194-112-09601001-25 kod ProCredit Bank d.d. – Filijala Zenica.

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-14710 /13.
Datum, 03.07.2013. godine
Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.
.....

245.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Omanović Ahmedu - Farma za tov peradi „HAMLET“ VISOKO

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova samostalnom privredniku Omanović Ahmedu vlasniku Farme za tov peradi „HAMLET“ Visoko u iznosu od 20.000,00 KM (slovima: dvadesetihiljada konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 586,9544 m², namjenjen za tov peradi, na lokalitetu Tujlići b.b., općina Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 1610550020330068 kod Raiffeisen Bank d.d..

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14711 /13.

PREMIJER

Datum, 03.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

246.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 07/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 19/12), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Begić Adnanu - Farma za tov peradi „BIG-FARM“ VISOKO

Član 1.

(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva – subvencija administrativnih troškova samostalnom privredniku Begić Adnanu vlasniku Farme za tov peradi „BIG-FARM“ Visoko u iznosu od 7.600,00 KM (slovima: sedamhiljadašeststotina konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 230,885 m², namjenjen za tov peradi, na lokalitetu Donje Moštre, općina Visoko.

Član 2.

(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na žiro-račun broj: 199-047-00554993-74 kod Sparkasse Bank d.d..

Član 3.

(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14712 /13.
Datum, 03.07.2013. godine
Zenica

PREMIJER
Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

247.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 29. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog
objekta Samostalna poljoprivredna djelatnost „PILI“
vl. AHMIĆ NERMIN VISOKO

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se finansijska sredstva-subvencija administrativnih troškova investitoru Samostalna poljoprivredna djelatnost „PILI“ vl. AHMIĆ NERMIN VISOKO, u iznosu 32.000,00 KM (slovima:tridesetdvijehiljade konvertibilnih maraka), na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat proizvodne površine 1.168,74 m², namjenjen za uzgoj piladi, na lokalitetu Kralupi-Ćifluk, Općina Visoko.

Član 2.
(Ekonomski kod)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614 500, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, na transakcijski račun broj:1610550023290023 kod RAIFFEISEN BANKA d.d. Sarajevo, Agencija: F Visoko.

Član 3.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14713 /13.

PREMIJER

Datum, 03.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

248.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 8. Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/06 i 4/07), nakon provedenog postupka po ponovljenom Oglasu za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju konačne liste kandidata za predsjednika
i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.
(Predmet)

Utvrđuje se konačna lista kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, kako slijedi:

1. Jasmina Hadžić, predsjednik;
2. Saša Mehić, član;
3. Amer Hodović, član.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-34-14714 /13.

PREMIJER

Datum, 03.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

249.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.
(Predmet)

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja tehnička škola Tešanj.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na sljedeći način:
 - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0011 – Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva na poziciji 613900 MCC 901 – Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 5.384,34 KM,
 - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 722751 – Priljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 5.384,34 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena sredstva od strane općine Tešanj, škola će utrošiti za realizaciju teoretsko-stručne nastave medicinske grupe predmeta u školskoj 2012/2013. godini.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 14-14716 /13.

PREMIJER

Datum, 03.07.2013. godine

Zenica

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

250.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada Zeničko-dobojskog kantona, 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.
(Predmet)

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za

budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola Zavidovići.

(2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:

- a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0016 – Mješovita srednja škola Zavidovići, sredstva na poziciji 821300 – Nabavka opreme, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 6.844,43 KM,
- b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 731111 – Priljeni tekući transferi od inozemnih Vlada, uvećavaju se za 6.844,43 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena sredstva od strane Ambasade Slovačke Republike u Sarajevu, škola će utrošiti za opremanje učionica u svrhu stvaranja uvjeta za uvođenje novog stručnog zvanja „Tehničar za mehatroniku“.
- (2) Škola je dužna sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.

(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14717 /13.

Datum, 03.07.2013. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

251.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 52. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada Zeničko-dobojskog kantona, 115. sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.

(Predmet)

- (1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12) za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
- (2) Uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, vrši se na slijedeći način:
 - a) na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstva na poziciji 821600 – Rekonstrukcija i investiciono ulaganje, Plan izdaci iz donacija 2013. godina, uvećavaju se za 144.560,00 KM,
 - b) u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2013. godina, sredstva na poziciji 732112 – Priljeni tekući transferi od Federacije, uvećavaju se za 144.560,00 KM.

Član 2.

(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)

- (1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će utrošiti za sufinansiranje kapitalnih projekata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.
- (2) Ministarstvo je dužno sačiniti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti Ministarstvu finansija najkasnije 7 (sedam) dana nakon realizacije Programa.

Član 3.
(Realizacija odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-14718 /13. **PREMIJER**
Datum, 03.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

252.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u skladu sa članom 9. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/10) i člana 8., tačka 8.1.11. Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići („Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona“, broj 13/05 i 21/07), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 115. sjednici održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići

I.

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići i to:

1. Humkić Nijaz, predsjednik,
2. Halilović Zekira, član,
3. Kratina Ibrahim, član,
4. Buzejka Goran, član,
5. Franjić Željko, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-14719 /13. **PREMIJER**
Datum, 03.07.2013. godine
Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**
.....

253.

Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 34/03.) i člana 8., tačka 8.1.11. Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići („Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona“, broj: 13/05.) i člana 9. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/10), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 115. sjednici održanoj dana 03.07.2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići

I.

Do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštovanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, privremeno se imenuje za predsjednika i članove Skupštine JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, a najduže do šezdeset (60) dana:

1. Dalija Mujkić za predsjednika,
2. Ibrahim Kratina,
3. Ivica Ramljak,
4. Amela Hrustanović,
5. Munever Zahirović, za članove.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 34-14720 /13.

PREMIJER

Datum, 03.07.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

Broj: 02-14-14349 /13.

PREMIJER

Datum, 25.06.2013. godine

Zenica **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

254.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana V. Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 4/12.), na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 114. sjednici, održanoj dana 25.06.2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2013. godini u Zeničko-dobojskom kantonu i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Utrošak sredstava vršit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa razdjela 14-Kantonalna uprava civilne zaštite, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, u skladu sa Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2013. godini u Zeničko-dobojskom kantonu iz tačke I. ovog zaključka.

Davanja pomoći općinama, pravnim ili fizičkim licima, u okviru iznosa predviđenog Planom, vršit će se na osnovu odluka i zaključaka Vlade.

III.

Zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo finansija i Služba za zajedničke poslove za realizaciju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2013. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, uz obavezu Kantonalne uprave civilne zaštite da vodi računa o namjenskom utrošku sredstava.

PREMIJER ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

255.

Na osnovu člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10), Premijer Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

ODLUKU

o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

I.

Heco Enes, pomoćnik ministra, ovlašćuje se da privremeno rukovodi Ministarstvom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa zakonom, do okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Obrazloženje

Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj 01-34-14723/03 od 04.07.2013. godine razriješen je dužnosti ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 04.07.2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

Kako je odredbom člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi utvrđeno da će Premijer Kantona u slučaju da mjesto ministra ostane upražnjeno, ovlastiti lice koje će rukovoditi ministarstvom u skladu sa zakonom, do

okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca, to je donesena odluka kao u dispozitivu.

okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca, to je donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj: 02-34- 14803 /13 **PREMIJER**
Datum, 05.07.2013. godine
Zenica, **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

Broj: 02-34-14804 /13 **PREMIJER**
Datum, 05.07.2013. godine
Zenica, **Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.**

.....

256.

Na osnovu člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10 - Prečišćen tekst), Premijer Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

257.

Na osnovu člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 7/10 – Prečišćen tekst), Premijer Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

ODLUKU

o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom finansija Zeničko-dobojskog kantona

I.

Nada Delibašić, pomoćnik ministra za trezor, ovlašćuje se da privremeno rukovodi Ministarstvom finansija Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa zakonom, do okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Obrazloženje

Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj 01-34-14722/13 od 04.07.2013. godine, razrješen je dužnosti ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, zbog podnošenja ostavke, sa danom 04.07.2013. godine.

Kako je odredbom člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi utvrđeno da će Premijer Kantona u slučaju da mjesto ministra ostane upražnjeno, ovlastiti lice koje će rukovoditi ministarstvom u skladu sa zakonom, do

ODLUKU

o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona

I.

Amir Abazović, pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo, ovlašćuje se da privremeno rukovodi Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa zakonom, do okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Obrazloženje

Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj 01-34-14724/13 od 04.07.2013. godine, razrješen je dužnosti ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, zbog podnošenja ostavke, sa danom 04.07.2013. godine.

Kako je odredbom člana 9a. stav 3. Zakona o Vladi utvrđeno da će Premijer Kantona u slučaju da mjesto ministra ostane upražnjeno, ovlastiti lice koje će ruko-

voditi ministarstvom u skladu sa zakonom, do okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca, to je donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj: 02-34-14805 /13

PREMIJER

Datum, 05.07.2013. godine

Zenica,

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš., s.r.

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

258.

Na osnovu člana 36. i člana 117. stav 2. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02) u vezi sa članom 66. Pravilnika o radu notara („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/09), ministrica za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Upravnog odbora Notarske komore FBiH, dana 19.04.2013. godine, d o n o s i:

R J E Š E N J E

o određivanju vršioca dužnosti notara

I.

Saliha Redžić, notar iz Kaknja, sa službenim sjedištem u Kaknju, ulica Alije Izetbegovića bb, određuje se za vršioca dužnosti notara (u daljem tekstu v.d. notara) umjesto Hasana Hadžajlića, notara iz Kaknja kojem je služba notara prestala 31.08.2012. godine, zbog smrti.

II.

Mandat v. d. notara traje od 19.04.2013.godine do likvidacije notarskog ureda, a najduže šest mjeseci.

III.

V. d. notara preuzima sve spise, knjige i drugu dokumentaciju notara na čije mjesto je postavljen, do likvidacije notarskog ureda.

V. d. notara ima pravo i dužnosti obavljati sve radnje vršioca dužnosti notara u skladu sa Zakonom o notarima i Pravilnikom o radu notara, te je ovlašten i dužan bez odlaganja u saradnji sa Notarskom komorom FBiH,

Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona i drugim organima preduzimati sve mjere kod nadležnih organa na likvidaciji notarskog ureda Hasana Hadžajlića (regulisanje radno-pravnog statusa zaposlenika, izmirenje dospjelih obaveza prema dobavljačima, zatvaranje transakcijskog računa i dr.) shodno članu 12. Stav 1. Pravilnika o radu vršioca dužnosti notara, nagradi i naknadama za rad vršioca dužnosti notara.

IV.

V. d. notara ima pravo da potražuje troškove ukoliko oni dospiju nakon preuzimanja poslova, a ukoliko je stranka platila notaru predujam za poduzimanje određene službene radnje, ima pravo taj predujam uračunati prilikom obračuna.

V.

Vršenje dužnosti se obavlja na trošak i za račun Notarske komore, kojoj v. d. notara podnosi obračun svoje djelatnosti i od nje dobija primjerenu naknadu za obavljene poslove notara.

VI.

V. d. notara koristi, ukoliko je neophodno, pečat notara, čija je služba prestala, uz dodatak, vršilac dužnosti notara.

VII.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva.

VIII.

Rješenje će se objaviti u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 06-34-20323-4/12

MINISTRICA

Datum, 19.04. 2013. godine

Zenica

Romana Brkić, dipl. pravnica, s.r.

**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT**

V

259.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10 i 16/12), a u vezi sa članovima 26., 28a. i 29. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

Ovaj akt stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj : 10-38-12050-1/13.
Zenica; 18.06.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

**Nastavne planove
za stručna zvanja koja nisu u klasifikaciji zvanja
Nastavnog plana i programa za srednje tehničke i
srodne škole**

I

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Nastavne planove za stručna zvanja koja nisu u klasifikaciji zvanja Nastavnog plana i programa za srednje tehničke škole.

Nastavnim planovima iz prethodnog stava ove tačke utvrđuju se nastavni predmeti i broj sati za svaki nastavni predmet po razredima.

II

Nastavni planovi su za zvanja kako slijedi:

1. kozmetičar,
2. mašinski tehničar konstruktor na računaru,
3. bankarski tehničar,
4. finansijski tehničar.

III

Nastavni planovi za navedena zvanja su sastavni dio ovog akta.

IV

Ovi nastavni planovi će se primjenjivati od školske 2013/2014. godine.

1.1. Kozmetičar

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red. broj	NASTAVNI PREDMET	Sedmični broj sati			
		1.r.	2.r.	3.r.	4.r.
1.	Hrvatski jezik	3	3	3	3
2.	Strani jezik	2	2	2	2
3.	Latinski jezik	2	2	2	2
4.	istorija	2	2	-	-
5.	Geografija	2	-	-	-
6.	Etika/Vjeronauk	1	1	1	1
7.	Politika i privreda	-	-	1	-
8.	Tjelesna i zdravstvena kultura	2	2	2	2
9.	Matematika	2	2	-	-
10.	Fizika	2	-	-	-
11.	Biologija	2	-	-	-
12.	Računarstvo	-	-	2	-
13.	Psihologija	-	-	-	2
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO		20	14	11	10

II. POSEBNI STRUČNI DIO

Red. broj	NASTAVNI PREDMET	Sedmični broj sati			
		1.r.	2.r.	3.r.	4.r.
14.	Primijenjena hemija	2+1	-	-	-
15.	Primijenjena kozmetika	-	3	6	3
16.	Kozmetika	-	3	3	3
17.	Njega tijela	2	-	-	-
18.	Dermatologija	-	-	2	-
19.	Ljekovito bilje s botanikom	-	2	-	-
20.	Anatomija s fiziologijom	-	2	-	-
21.	Medicinska mikrobiologija	-	-	2	-
22.	Dijetetika	-	-	-	2
23.	Praktična nastava	7	7	7	14
UKUPNO STRUČNI DIO		12	17	20	22
SVEUKUPNO		32	31	31	32
STRUČNA PRAKSA		182	182	182	42

2.1. Mašinski tehničar konstruktor na računaru

Porodica zanimanja: Mašinska						
Stručno zvanje: Mašinski tehničar konstruktor na računaru						Stepen: IV
Grupa predmeta	Predmeti	Sedmično časova				Ukupno časova
		I	II	III	IV	
A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI	1. Bosanski jezik i književnost	2	2	2	2	8
	2. Strani jezik	2	2	2	2	8
	3. Historija	2	2			4
	4. Demokratija i ljudska prava			2		2
	5. Sociologija				2	2
	6. Tjelesni i zdravstveni odgoj	2	2	2	2	8
	7. Matematika	4	4	3	3	14
	8. Fizika	3	3			6
	9. Hemija	2				2
	10. Informatika	2	2			4
		Ukupno A	19	17	11	11
B. STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI	1. Tehničko crtajne s nacrtnom geometrijom	2	2			4
	2. Tehnička mehanika	2	2	2		6
	3. Mašinski materijali	2				2
	4. Elektrotehnika			2		2
	5. Tehnologija obrade	2	2			4
	6. Mašinski elementi		3	2		5
	7. Termodinamika			2		2
	8. Hidraulika i pneumatika			2		2
	9. Mjerenje i kontrola			2		2
	10. Organizacija proizvodnje				2	2
	11. Motori SUS i motorna vozila			2		2
	12. Transportni uređaji				2	2
	13. Konstruisanje i crtanje pomoću računara		2	3	4	9
	14. Tehnološki postupci			2		2
	15. Konstrukcije alata				3	2
	16. CNC tehnologije				4	3
	17. Automatizacija proizvodnje				2	4
	18. Termička obrada s ispitivanjem materijala				2	2
	19. Praktična nastava	3	2			5
	Ukupno B	11	13	19	19	62
C. FAKULTATIVNA NASTAVA	1. Vjeronauka	2	2	2	2	8
		Ukupno C	2	2	2	2
	Ukupno A+B+C	32	32	32	32	128

3.1. Bankarski tehničar

Nastavni predmeti		Sedmični fond časova			
		I	II	III	IV
A. OPCE OBRAZOVANJE					
1	Bosanski, srpski i hrvatski jezik i književnost	3	3	3	2
2	Strani jezik	3	3	3	2
3	Historija	2	2	-	-
4	Sociologija	-	-	-	2
5	Tjelesni i zdravstveni odgoj	2	2	2	2
6	Matematika	3	2	2	2
7	Informatika	2	2	-	-
8	Fizika	2	-	-	-
9	Hemija	2	-	-	-
10	Biologija	2	-	-	-
11	Geografija	2	-	-	-
12	Demokratija i ljudska prava	-	-	2	-
UKUPNO A:		23	14	12	10
B. STRUČNO OBRAZOVANJE					
13	Ekonomska geografija	-	2	-	-
14	Biznis ekonomija	2	2	2	-
15	Poslovna komunikacija	2	-	-	-
16	Ekonomska matematika	2	2	2	-
17	Računovodstvo	-	3	4	3
18	Tehnologija s poznavanjem robe	-	2	-	-
19	Osnovi menadžmenta	-	-	2	-
20	Osnovi marketinga	-	2	-	-
21	Finansije	-	-	2	-
22	Osnovi makroekonomije	-	-	-	3
23	Statistika	-	-	-	3
24	Poslovno pravo	-	-	-	2
25	Bankarsko poslovanje	-	-	2	5
26	Praktična nastava (u III i IV PZV)	-	2	4	3
UKUPNO B:		6	15	18	19
UKUPNO A+B:		29	29	30	29
C. FAKULTATIVNA NASTAVA					
1	Vjeronauka	2	2	2	2
UKUPNO A+B+C:		31	31	32	31

4.1. Finansijski tehničar

Nastavni predmeti		Sedmični fond časova			
		I	II	III	IV
A. OPCE OBRAZOVANJE					
1	Bosanski, srpski i hrvatski jezik i književnost	3	3	3	2
2	Strani jezik	3	3	3	2
3	Historija	2	2	-	-
4	Sociologija	-	-	-	2
5	Tjelesni i zdravstveni odgoj	2	2	2	2
6	Matematika	3	2	2	2
7	Informatika	2	2	-	-
8	Fizika	2	-	-	-
9	Hemija	2	-	-	-
10	Biologija	2	-	-	-
11	Geografija	2	-	-	-
12	Demokratija i ljudska prava	-	-	2	-
UKUPNO A:		23	14	12	10
B. STRUČNO OBRAZOVANJE					
13	Ekonomska geografija	-	2	-	-
14	Biznis ekonomija	2	2	2	-
15	Poslovna komunikacija	2	-	-	-
16	Ekonomska matematika	2	2	2	-
17	Računovodstvo	-	3	4	3
18	Tehnologija s poznavanjem robe	-	2	-	-
19	Osnovi menadžmenta	-	-	2	-
20	Osnovi marketinga	-	2	-	-
21	Monetarne finansije	-	-	2	-
22	Javne finansije	-	-	2	-
23	Poslovne finansije	-	-	-	3
24	Osnovi makroekonomije	-	-	-	3
25	Statistika	-	-	-	3
26	Poslovno pravo	-	-	-	2
27	Bankarsko poslovanje	-	-	-	2
28	Praktična nastava (u III i IV PZV)	-	2	4	3
UKUPNO B:		6	15	18	19
UKUPNO A+B:		29	29	30	29
C. FAKULTATIVNA NASTAVA					
1	Vjeronauka	2	2	2	2
UKUPNO A+B+C:		31	31	32	31

260.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10 i 16/12), a u vezi sa članovima 26., 28., 28a. i 29. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“ , broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , d o n o s i :

Nastavne planove i programe razvijenih primjenom modularne metodologije za porodicu zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane

**Član 1.
(Predmet)**

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Nastavne planove i programe za Porodicu zanimanja 1. Poljoprivreda i prerada hrane za sljedeća zanimanja:

1.1. Poljoprivredni tehničar	IV stepen
1.2. Veterinarski tehničar	IV stepen
1.3. Prehrambeni tehničar	IV stepen
1.4. Cvjećar – vrtlar	III stepen
1.5. Farmer	III stepen
1.6. Mesar	III stepen
1.7. Voćar – vinogradar - vinar	III stepen
1.8. Pekar	III stepen
1.9. Prehrambeni prerađivač	III stepen
1.10. Prerađivač mlijeka	III stepen

**Član 2.
(Sadržina nastavnog plana i programa)**

Nastavnim planom i programom iz prethodnog člana utvrđeni su standardi zanimanja za sva zanimanja iz navedene porodice zanimanja, nastavni planovi, nastavni programi, odnosno programski sadržaji, trajanje programa, ishodi učenja po nastavnim predmetima, sedmični broj sati po nastavnim predmetima, kao i profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

**Član 3.
(Štampanje nastavnog plana i okvirnog programa)**

Nastavni plan i program za Porodicu zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane sastavni je dio ovog akta, a štampat će se kao zasebna knjiga.

**Član 4.
(Početak primjene)**

Ovaj Nastavni plan i program će se primjenjivati od školske 2013/2014. godine.

**Član 5.
(Stupanje na snagu)**

Ovaj akt stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj : 10-38-13696/13.

Zenica, 25.06.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

261.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10 i 16/12), a u vezi sa članovima 26., 28. i 29. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“ , broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , d o n o s i :

**Izmjene i dopune
Nastavnog plana i programa za gimnaziju**

I

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za gimnaziju sa programom mature.

II

Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za gimnaziju odnose se na nastavne programe za strane jezike i informatiku.

Izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa iz prethodne tačke utvrđeni su nastavni programi od I do IV razreda gimnazije za strane jezike (engleski, njemački, francuski, turski i arapski kao drugi ili treći strani jezik) i nastavni programi za I i II razred gimnazije za informatiku.

III

Nastavni plan i program iz tačke I je sastavni dio ovog akta, a štampat će se kao zasebna knjiga.

IV

Ovim aktom stavljaju se van snage nastavni programi za strane jezike od I do IV razreda gimnazije (engleski, njemački i francuski jezik kao drugi i turski i arapski kao treći strani jezik) i nastavni programi za I i III razred gimnazije za informatiku koji su bili sastavni dio Nastavnog plana i programa za gimnaziju broj: 10-38-16629/09., od 29.06.2009. godine.

V

Nastavni programi koji su utvrđeni ovim Izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa za gimnaziju primjenjivat će se od školske 2013/2014. godine.

VI

Ovaj akt stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj : 10-38-13693/13.
Zenica, 25.06.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

262.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10 i 16/12), a u vezi sa članovima 26., 28., 28a. i 29. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , d o n o s i :

Izmjene Nastavnih planova i programa za srednje tehničke i srodne škole u segmentu stručnog zvanja Hotelsko-turistički tehničar

I

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Izmjene Nastavnih planova i programa za srednje tehničke i srodne škole u segmentu stručnog zvanja Hotelsko-turistički tehničar.

II

Izmjene Nastavnih planova i programa za srednje tehničke i srodne škole u segmentu stručnog zvanja Hotelsko-turistički tehničar odnose se na nastavne programe za drugi strani jezik.

Izmjenama Nastavnih planova i programa za srednje tehničke i srodne škole u segmentu stručnog zvanja Hotelsko-turistički tehničar iz prethodne tačke utvrđeni su nastavni programi od I do IV razreda za drugi strani jezik (engleski, njemački, francuski, turski i arapski).

III

Nastavni plan i program iz tačke I je sastavni dio ovog akta, a štampat će se kao zasebna knjiga.

IV

Ovim aktom stavljaju se van snage nastavni programi za drugi strani jezik koji su bili sastavni dio Nastavnog plana i programa za stručno zvanje Hotelsko-turistički tehničar.

V

Nastavni programi koji su utvrđeni ovim Izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa za stručno zvanje Hotelsko-turistički tehničar primjenjivat će se od školske 2013/2014. godine.

VI

Ovaj akt stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj : 10-38-13694/13.
Zenica, 25.06.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

263.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 13/08, 3/10 i 16/12), a u vezi sa članovima 26., 28., 28a. i 29. stav 1. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , d o n o s i :

**Izmjene Nastavnih planova
razvijenih primjenom modularne metodologije za
zanimanja utvrđena Klasifikacijom zanimanja sa
stručnim kompetencijama u srednjem stručnom
obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine**

I

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Izmjene Nastavnih planova razvijenih primjenom modularne metodologije za zanimanja utvrđena Klasifikacijom zanimanja sa stručnim kompetencijama u srednjem stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine broj: 10-38-33634-5/11., od 28.04.2011. godine.

II

U članu II Nastavnih planova razvijenih primjenom modularne metodologije za zanimanja utvrđena Klasifikacijom zanimanja sa stručnim kompetencijama u srednjem stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine briše se tačka II A. Porodica zanimanja 1. Poljoprivreda i prerada hrane (10 zanimanja).

III

Ova izmjena će se primjenjivati od školske 2013/2014. godine.

IV

Ovaj akt stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj : 10-38-13695/13.
Zenica, 25.06.2013. godine

MINISTAR
Mirko Trifunović, s.r.

.....

OGLASNI DIO

**OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED**

Broj: 039-0-Dn-13-000 262

Dana: 28.06.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

**O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjižnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagača Krdžalić Sabine rođ. Sinanović, kćeri Jusufa, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača Kantić rođ. Džafić Azemini, Širbegović rođ. Džafić Hati, Galijašević rođ. Džafić Zumreti i Džafić rođ. Omahić Havi koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 9007 k.o. SP Tešanj, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-000 262 od 28.06.2013. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Prnjavorac Fuad iz Tešnja, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda

Brkić Dijana, s.r.

**OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED**

Broj: 039-0-Dn-13-000-358

Dana: 28.06.2013.godine

Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

**O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjižnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagača Hodžić Muharema sina Hasana iz Tešnja - Miljanovci bb, radi uspostave ZK uložka, protivnicima predlagača Perić Ivanu sinu Ante, Perić Peji sinu Ante, Perić rođ. Brekalo Marti, Perić Juri sinu Stipe, Perić Ivanu sinu Stipe, Perić Peji sinu Stipe, Jurišić Anti sinu Joze i Jurišić rođ. Anđelić Ani koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 520 k.o. SP Kraševo, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-13-000 358 od 28.06.2013. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Mehinović Adis iz Tešnja, pošto su označena lica nepoznate adrese, a na osnovu čl. 296. stav2. Tačka 4. Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, i ista će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnici predlagača ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda

Brkić Dijana, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 023297 13 P
Kakanj, 04.06.2013. godine

Općinski sud u Kaknju, sudija Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja Perković r. Raguz Anu kći Nikice iz Kaknja, Pope bb, koju zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih, 1.Kovačević Hanumica kći Hasana, D. Zgošća, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 2.Hrustić Selim sin Osmana, Karaula, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 3.Arnautović r. Mehić Faza, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 4. Šolbić Mustafa sin Salke, Vrtlište iz Kaknja, ul. 4. Juli br.17., Kakanj , 5.Kubat Kemal sin Mehmeda, Kakanj, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta., 6.Kubat Husein sin Mehmeda, Pope, iz Kaknja, ul.4. Juli br.19., Kakanj , 7. Mehić r. Hajdarević Nafiza kći Derviša, Pope, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 8.Spahić Našid sin Ibri, Pope, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta.,9.Čizmić Ševko sin Huse iz Kaknja, Roščevina bb, Kakanj, 10. Čizmić Arif sin Huse, Mramor, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 11.Spahić Hasib sin Ibrahima, Pope, iz Kaknja, ul.4.Juli br.5., Kakanj , 12. Spahić Taib sin Ibrahima, Kakanj, iz Kaknja, ul.27.Juli br.9., Kakanj, 13. Skeledžija Ismet sin Šeće iz Kaknja, Pope bb, Kakanj, 14. Mehić Abdulah sin Salke iz Kaknja, ul.4 Juli br.21, Kakanj, 15.Čehajić r. Mehić Fatima kći Salke iz Kaknja, ul. Omera Maslića br.15., Kakanj, 16. Obralića r. Mehić Derviša kći Salke iz Kaknja, ul. Obri br.26., Kakanj, 17.Mehić Nezir sin Salke iz Kaknja, Pope br.38., Kakanj, 18.Hrustić Osman sin Mehe iz Kaknja , Varda br.2, Kakanj, 19. Hrustić Esad sin Mehe, Karaula, iz Kaknja, Pope br.63., 20. Hrustić Ekrem sin Mehe, Kakanj, iz Kaknja, Varda bb, 21. Hrustić Alija sin Mehe, Karaula, iz Kaknja, Varda bb, 22. Spahić Refik sin Ibrahima , Kakanj, iz Kaknja, Pope bb, 23. Spahić r. Kovač Serafina, Pope, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.15., 24. Šolbić Mevludin sin Salke, Pope, iz Kaknja, Pope br.10., 25. Mehić Ibrahim sin Salke, Pope, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 26.Skeledžija Fadil sin Šeće, iz Kaknja, Pope br.10., 27.Čišija Suad sin Arifa, Kakanj, iz Kaknja, Pope bb, 28. Mehić Zijad sin Ibrahima, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.11., 29.Gijo Saman, Vitina nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 30. Gijo Fadila kći Samana, Ljubuški nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta,31. Macić r. Gijo Alda, Konjic, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 32.Đokić Rizah sin Mehe, iz Kaknja, ul. 4. Juli bb, 33.Kozlo Mirsad sin Behaije, iz Kaknja, Pope br.3. , 34. Spahić Edhem sin Ibrahima, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.7, 35. Bitić Sabit sin Sulejmana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 36. Husagić Ševal sin Izeta, iz Kaknja, Pope- Malješ bb, općina Kakanj, 37. Spahić Jasminko sin Nazifa, Kakanj, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.15, 38. Sarač Ramiz sin Ragiba, iz Kaknja, ul. 4. Juli bb, općina Kakanj, 39. Čizmić r. Arnaut Zeineba, Kakanj, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 40. Čizmić Husein sin Zihnije, iz Kaknja, ul. Mehmeda Skopljaka bb, 41. Bitić r. Pašić Rediba, Pope, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 42. Đokić Muhamed sin Mehe iz Kaknja, ul. 4. Juli br.13, 43.Đokić Nijaz sin Mehe, Pope, iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića br.27., 44. Mehić r. Karahodžić Nevzeta kći Muharema, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 45. Čišija Almir sin Arifa, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.3., 46. Buza r. Mehić Nusreta kći Avde, iz Kaknja, ul. Saliha Jašarspahića bb, općina Kakanj, 47. Šahinbegović r. Mehić Emsa, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.3, 48. Hasagić Almir sin Adema, iz Kaknja, Bičer br.42., 49.Hasagić Amira kći Adema, iz Kaknja, Bičer br.42., 50.Hasagić Eldin sin Adema, iz Kaknja, Bičer br.42., 51.Mehić

Elmir sin Hasana, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 52.Zgodić r. Mehić Selma kći Hasana, ul. Hadži Mustafe Penjave br.42., Novi grad Sarajevo, 53.Muflizović Enez sin Huse iz Kaknja, ul. Juli br.44., 54.Hrustić r. Softić Đemila kći Ramiza, iz Kaknja, Varda bb, 55.mldb. Sarač Harun sin Husnije, Ričica, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta, 56.Mehić Izet sin Avde, iz Kaknja, Pope br.36, , 57.Mehić Rabija kći Avde, iz Kaknja, Pope br.37, 58.Helja Sabid sin Murata, iz Kaknja, ul. 1. Maja bb, , 59.Šljivo r. Helja Lamija kći Murata, Hrasnički put, iz Kaknja, Slivnice- Hrasnice bb, 60. Kubat r. Alibegović Mirsada kći Muharema iz Kaknja, ul. 4. Juli br.19, 61.mldb. Kubat Nermana kći Semira, zastupana po zakonskoj zastupnici majci Kubat r. Alibegović Mirsadi iz Kaknja, ul. 4. Juli br.19, 62.mldb. Kubat Emin sin Semira, zastupan po zakonskoj zastupnici majci Kubat r. Alibegović Mirsadi iz Kaknja, ul. 4. Juli br.19, 63.Spahić Nermina kći Nazifa, nepoznatog tačnog prebivališta i boravišta i 64. Spahić Amir sin Nazifa, iz Kaknja, ul. 4. Juli br.15., radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljište knjige, izdao je slijedeći

O G L A S

Rješenjem ovog suda od 23.05.2013. godine, tuženim: 1.Kovačević Hanumica kći Hasana, D. Zgošća, 2.Hrustić Selim sin Osmana, Karaula, 3.Arnautović r. Mehić Faza 5.Kubat Kemal sin Mehmeda, 7. Mehić r. Hajdarević Nafiza kći Derviša, 8.Spahić Našid sin Ibri, 10. Čizmić Arif sin Huse, 12. Spahić Taib sin Ibrahima, 25. Mehić Ibrahim sin Salke, 29.Gijo Saman, 30. Gijo Fadila kći Samana, 31. Macić r. Gijo Alda, Konjic, 35. Bitić Sabit sin Sulejmana, 39. Čizmić r. Arnaut Zeineba, Kakanj, 41. Bitić r. Pašić Ređiba, Pope, 44. Mehić r. Karahodžić Nevzeta kći Muharema, 51.Mehić Elmir sin Hasana, 55.mldb. Sarač Harun sin Husnije, Ričica, 63.Spahić Nermina kći Nazifa, i 64. Spahić Amir sin Nazifa, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Obralija Mesuda, advokata iz Kaknja, jer bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao duže, uslijed čega bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sudija

Nina Šabić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 023844 13 P
Kakanj, 20.06.2013.godine

O G L A S

Općinski sud u Kakanju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužiteljice Goralija r. Sarač Zijada,kći Mustafe iz Kaknja,ul. 311 Lahke brigade bb, koju zatupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Kulović r.Hadžić Hajrija, 2. Hadžić r. Imamović Ajiša, 3.Trbić Cvijo, sin Marka, 4. Hadžić r. Begić Derviša, 5. Muslija r. Hadžić Šahsena, 6. Hadžić Tahvil, sin Asima iz Kaknja, ul.S.ef Merdanovića 245,Doboj-Kakanj, 7. Hadžić Advija, kći Asima, 8. Pantić Sekula sin Riste, 9.Trbić r. Arnandova Mahdalena iz Kaknja, ul. 311 Lahke brigade br. 14, 10. Trbić Verica, kći Jove, 12.Cvijetić Radomir, sin Miloša, 13. Delibašić Fahro, sin Vehibije, ul.S. ef.Merdanovića 14 Doboj-Kakanj, 14. Kozlo Asim, sin Mehe iz Kaknja, ul. S.ef.Merdanovića 7Doboj-Kakanj, 15. Kozlo Jasna kći Ibrahima iz Kaknja, ul.A.Izetbegovića 65, Kakanj, 16. Kulović Almir, sin Rifeta, 17. Kulović Zijad, sin Rifeta, 18. Jašarspahić Ferid, sin Rifeta, 19. „MGM FARM“ doo Kakanj, ul.Alije Izetbegovića 63, 20. Delibašić Vehbija, sin

Vehbije, iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića 71, 21. Jašarspahić Salih sin Paše iz Kaknja, ul. Selima ef Merdanovića 282, 22. Hadžić Asim sin Rušida, 23. Obralija r. Hadžić Elvedina, kći Rušida iz Kaknja, Obr br. 18, tuženi pod rednim brojem: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 16., 17., 18., i 22 nepoznatog prebivališta i boravišta, radi radi utvrđenja prava vlasništva v.s. 1.500,00 KM,

Rješenjem suda od 20.06.2013. godine sud je postavio tuženim pod brojem pod red.br1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 12., 16., 17., 18., i 22 privremenog zastupnika Obralija Mesuda, advokata iz Kaknja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči sud

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 024250 13 P
Kakanj, 25.06.2013. godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja: Šehagić Ahmed sin Salema iz Kaknja, Željeznička 36, koga zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Hasagić r. Medić Murada, 2. Hasagić r. Haračić Latifa, 3. Hasagić Salko sin Sulejmana, 4. Hasagić r. Haračić Hafiza, 5. Hasagić Mujo sin Idriza, 6. Hasagić Nezir sin Idriza, 7. Hasagić r. Kaknjo Munira, 8. Šehić r. Hasagić Behka-Latifa kći Hamde, 9. Hasagić Subhija kći Hamde, **10. Hasagić Jakub sin Hamde iz Kaknja, Bičer br.41.**, 11. Hasagić Behaija sin Hamde, Kakanj, Bičer bb, **12. Hasagić Sulejman sin Hamde iz Kaknja, Bičer br.45**, 13. Aličković Nezir sin Zajke iz **Kaknja, ul. Branila LC**, 14. Hasagić r. Goralija Rabija kći Hasiba, 15. Hasagić Mehmed sin Avde, **16. Hasagić Mustafa sin Avde iz Kaknja, Bičer br. 42** 17. Hasagić Saliha kći Avde, 19. Hasagić Suada kći Avde, 19. **Hasagić Muharem sin Mušana, iz Kaknja, ul. Željeznička br.54**, 20. Čabaravdić r. Kulović Jasmina kći Rasima iz **Kaknja, Dobož – 8.April br.17**, 21. Silajdžić Nezir sin Osmana iz Kaknja, ul. Bratstva i Jedinstva br.211., 22. Fejzić r. Šehić Sabira kći Mustafe, 23. Malkoč Remzija kći Rame, 24. Haračić Bečir sin Omera, 25. Haračić Muhamed sin Omera, **26. Hasagić r. Vodeničarević Refija kći Jusufa, iz Kaknja, ul. Željeznička bb**, 27. Hasagić Kemal sin Huse, iz Kaknja, ul. Željeznička bb, **28. Šehagić Mirsad sin Salema, iz Kaknja, ul. Željeznička br.36**, 29. Čabaravdić r. Kulović Jasmina, 30. Samardžić r. Kulović Nermina, **31. Kulović Fadil sin Rasima iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića br.1**, 32. Đukić Veseljko sin Mile, **33. Kordić Senad sin Huseina iz Kaknja, ul. Bratstva i Jedinstva br.135**, 34. Kordić Safet sin Huseina iz Kaknja, ul. Bratstva i Jedinstva bb, **35. Kordić Suad sin Huseina iz Kaknja, ul. Bratstva i Jedinstva bb**, 36. Zaimović r. Kordić Suada iz Kaknja, Zgošča bb, 37. Čehić r. Kordić Šehherzada, 38. Haračić r. Vehab Ziba, **39. Haračić Midhat sin Osmana iz Kaknja, ul. 309. Brdske brigade bb**, 40. Šehagić Osman sin Salema iz Kaknja, ul. Željeznička br.36., 41. Delibašić Esad sin Muharema iz Kaknja, ul. Bratstva i Jedinstva br.113, 42. Delibašić Hilmija sin Muharema, iz Kaknja, ul. Bratstva i Jedinstva br.113, 43. Zaimović Kemal sin Muavije, iz Kaknja, ul. 311. LAhke brigade bb, 44. Hrustić r. Orman Envera iz Fojnice, ul. Tabhana br.3., **45. Orman Enes sin Jusufa iz Fojnice, ul. Ormanov Potok bb**, 46. Krivokapa Ferida kći Džemala, **47. Kovač Safet sin Avdije iz Kaknja, Brnjic bb**, 48. Hasagić Alma kći Vehida, 49. Hasagić r. Moštro Fatima kći

Muje, **50. Hasagić Almir sin Adema iz Kaknja, Bičer br.42, 51.Hasagić Amira kći Adema iz Kaknja, Bičer br.42, 52.Hasagić mlđb. Eldin sin Adema, 53. Haračić Kemal sin Zahida iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića br.21., 54. Haračić Ismet sin Zahida, iz Kaknja, ul. Željeznička br.71., 55.Omeragić r. Hasagić Sejda, 56. Ovčina r. Hasagić Mensura kći Zuhdije, 57.Hasagić Asim sin Zuhdije iz Kaknja, Željeznička br.57, 58. Skopljak Mevla kći Hamida iz Kaknja, Željeznička br.55,** tuženi pod rednim brojem od 1. do 9., 11., 13.- 15., 17., 18., 21-25., 29, 30., 32., 37., 38., 45.-49., 52., 55. i 56. su nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 10.000,00 KM.

Rješenjem suda od 21.06.2013. godine sud je postavio tuženim pod brojem od 1. do 9., 11., 13.- 15., 17., 18., 21-25., 29, 30., 32., 37., 38., 45.-49., 52., 55. i 56. privremenog zastupnika Obraliija Mesuda, advokata iz Kaknja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

.....
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 024234 13 P
Kakanj, 27.06.2013.godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja kDurmić Fadil, sin Selima iz Kaknja, ul. Milski put bb, koga zastupa punomoćnik Mesud Obraliija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Grabovac Pero, sin Joze iz Kaknja, Milski put bb, 2. Jurešić Stjepan sin Ivana, 3. Benić r. Radoš Ljuba, 4. Benić Pero, sin Joze, 5. Benić Jagoda, kći Joze, 6. Benić Mirko, sin Joze, 7. Benić Anđa, kći Joze, 8. Benić Marko, sin Joze, 9. Benić Bono, sin Joze, 10. Jozić Branko, sin Ivana-Ive, Kakanj, Milski put bb, 11. Jozić Ivica-Ivo, sin Ivana-Ive, 12. Jozić Zdenko, sin Ivana-Ive, 13. Benić r. Maračić Luca, k. ći Mije, 14. Tomić r. Benić Jelka, kći Nike, iz Kaknja, Čatići, ul. Omladinska 92, 15. Biletić r. Benić Janja, kći Nikole, iz Kaknja, Čatići Polje broj 28, 16. Benić Drago, sin Nike iz Kaknja, Bratstva-jedinstva broj 47, Čatići, 17. Benić Ljuban-Ljubomir, sin Nike, 18. Benić Mijo, sin Nike iz Kaknja, Omladinska broj 39, Čatići, 19. Komšo r. Benić Kata, kći Nike iz Kaknja, Rudarska broj 32, Čatići, 20. Bojić Mato sin Ive zv. Bojan, 21. Brkić Nedžad, sin Fadila iz Kaknja, Milski put broj 17, 22. Grubešić Zdravko sin Martina, 23. Grubešić Miroslav, sin Martina, 24. Babić r. Grubešić Dragica, kći Martina, 25. Bagarić Slavko sin Stipe iz Kaknja, ul. A. Izetbegovića L-05 i 26. Iličić r. Bagarić Marica, kći Stipe, tuženi pod red. br. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 17., 20., 22., 23., 24., i 26 nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva v.s. 10.000,00 KM,

Rješenjem suda od 27.06.2013. godine sud je postavio tuženim pod brojem: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 17., 20., 22., 23., 24., i 26 privremenog zastupnika Šljuka Hamdiju, advokata iz Kaknja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 024806 13 P
Kakanj, 03.07.2013. godine

O G L A S

Općinski sud u Kakanju, sudija Ismar Jukić, u pravnoj stvari tužitelja Tomka Tomić, i dr., koje zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kakanja, protiv tuženog Čobo Salko, sin Osmana, nepoznatog prebivališta i boravišta, radi Utvrđenje i uknjižba, VSP 1.000,00.

Rješenjem suda od 03.07.2013.godine sud je postavio tuženom Čobo Salki, sin Osmana privremenog zastupnika Obralija Mesuda, advokata iz Kakanja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU

Broj: 36 0 P 023298 13 P
Kakanj, 08.07.2013.godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić u pravnoj stvari tužitelja 1.Radić r. Josipović Božana kći Ante, iz Kaknja, Kraljeva Sutjeska br.10. i 2. Radić Ivica sin Ante iz Kaknja, Kraljeva Sutjeska 10, koje zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Radić Rudo sin Franje, 2. Filipović Mara, 3.Aždajić r. Regić Marija kći Stjepana, 4. Aždajić Zlatan sin Ante, 5. Aždajić r.Regić Milica,6. Tadić r. Aždajić Zdenka kći Joze, 7. Aždajić Mijo sin Joze, 8. Dusper Tomislav sin Joze, iz Kaknja, Čatići – Željeznička 10., 9. mldb. Dusper Anto sin Tomislava iz Kaknja, Čatići – Željeznička 10., 10. mldb. Dusper Mijo son Tomislava iz Kaknja, Čatići – Željeznička 10., 11. mldb. Dusper Kata kći Tomislava iz Kaknja, Čatići – Željeznička 10, 12. mldb. Dusper Lucija kći Tomislava iz Kaknja, Čatići – Željeznička 10., 13.Radić r. Markanović Ana, 14.Radić- Talijanović Franjo sin Joze, 15. Markov r. Radić Evica, 16.Prskalo r. Radić Jela, 17. Radić – Talijanović Katica kći Joze, 18. Kostratović Radoslav sin Đorđa, 19.Radić Jelena kći Ilije, 20.Radić Marijan sin Ilije., 21.Radić-Talijanović Bono sin Ilije, 22. Radić Borka kći Ilije, 23. Radić Anto sin Ilije, 24. Aždajić r. Radić Ana kći Ilije, 25.Radić Mijo sin Petra, 26. Radić Ana kći Petra, Sutjeska,, 27. Aždajić Anica kći Stijepa, 28. Radić Dragica kći Ilije, 29. Požar r. Radić Ljubica, 30. Rojle r. Radić Ana, 31. Radić Julijana kći Pere, 32. Rodić Mara, 33. Rodić Mijo sin Petra, 34. Rodić Filip sin Petra, 35. Rodić Jozo sin Petra, 36. Vasić r. Rodić Anđelka kći Petra, 37. Rodić Marko sin Petra, 38. Rodić r. Radoš Kata kći Pere, 39. Rodić Mijo sin Ive, 40. Rodić Danijel sin Ive, 41. Rodić Anto sin Petra, 42. Aždajić Janja kći Stjepana 43. Delić Anto sin Joze ., 44. Delić Zvonimir sin Joze, 45. Šokić r. Dugonjić Marija, 46. Radić Nada kći Ive, 47. Aždajić r. Zubonja Šimica kći Šime, 48. Radić r. Karkić Jasna kći Smaje, 49. Talijanović- Radić Jelka, 50. Strujić Malina, 51. Radić Ljubica kći Bone, iz Kaknja, 52. Rodić Jozo sin Ilije, 53. Marić r. Trgovčević Zlata kći Pere, 54. Trgovčević Jelena kći Pere, 55. Subotić r. Trgovčević Božana kći Pere, 56. Trgovčević Anto sin Pere, tuženi pod rednim brojem od 1. do 7., i od 13 do 56. su nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige v.s. 10.000,00 KM,

Rješenjem suda od 08.07.2013.godine sud je postavio tuženim pod brojem od 1. do 7., i od 13 do 56. privremenog zastupnika Obralija Mesuda, advokata iz Kaknja na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija

Ismar Jukić, s.r.

SADRŽAJ

USTAVNI SUD FBIH

216.	Presuda broj: U-24/12 (bosanski jezik)	393
216.	Presuda broj: U-24/12 (srpski jezik)	395

SKUPŠTINA

217.	Zakon o šumama	398
218.	Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje stečajnog postupka nad Javnom ustanovom „Dom penzionera“ Zenica	420
219.	Odluka o osnivanju javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona	421
220.	Odluka o potvrđivanju imenovanja Edina Terzića za ministra Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-dobojskog kantona	423
221.	Odluka o razrješenju Tuka Ekrema, ministra Ministarstva za boračka pitanja	424
222.	Odluka o razrješenju Ugarak Đemila, ministra Ministarstva za privredu	424
223.	Odluka o razrješenju Mirsada Isakovića, ministra Ministarstva finansija	424

VLADA

224.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	425
225.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	425
226.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	426
227.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	427
228.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	427
229.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	428
230.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	428
231.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	429
232.	Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 20.06.2013. godine do 31.12.2013. godine	430
233.	Odluka o preraspodjeli rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	430
234.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	431
235.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“ / Faza II - Korak 2. /OPĆINI KAKANJ	432
236.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „ENKER“d.d TEŠANJ	432
237.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „DOKSO“d.o.o. VISOKO	433

238.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu "TIMPEX" d.o.o. Vareš	433
239.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitora FARMA „AMK“ Vl. Krivić Mevludin Zenica	434
240.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Husičić Muhidinu - Farma za tov pilića „H&M“ Žepče	434
241.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Lemeš Ibrahimu - Farma za tov peradi „KOKA - PROMEX“ VISOKO	435
242.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta investitora obrt „POLJOPRIVREDNA DJELATNOST“ vl. Ljevković Zijad Tešanji	435
243.	Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2013. godine	436
244.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta privrednom društvu "AL-EX" d.o.o. Zenica	437
245.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Omanović Ahmedu - Farma za tov peradi „HAMLET“ VISOKO	438
246.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Begić Adnanu - Farma za tov peradi „BIG-FARM“ VISOKO	438
247.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Samostalna poljoprivredna djelatnost „PILI“ vl. AHMIĆ NERMIN VISOKO	439
248.	Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona	439
249.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	440
250.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	440
251.	Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu	441
252.	Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići	442
253.	Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“, d.o.o. Zavidovići	442
254.	Zaključak	443

PREMIJER ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

255.	Odluka o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona	443
256.	Odluka o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom finansija Zeničko-dobojskog kantona	444
257.	Odluka o davanju ovlaštenja za privremeno rukovođenje Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona	444

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

258.	Rješenje o određivanju vršioca dužnosti notara	445
------	--	-----

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

259.	Nastavni planovi za stručna zvanja koja nisu u klasifikaciji zvanja Nastavnog plana i programa za srednje tehničke i srodne škole.....	446
260.	Nastavni planovi i programi razvijeni primjenom modularne metodologije za porodicu zanimanja Poljoprivreda i prerada hrane	451
261.	Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za gimnaziju	451
262.	Izmjene Nastavnih planova i programa za srednje tehničke i srodne škole u segmentu stručnog zvanja Hotelsko-turistički tehničar	452
263.	Izmjene Nastavnih planova razvijenih primjenom modularne metodologije za zanimanja utvrđena Klasifikacijom zanimanja sa stručnim kompetencijama u srednjem stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine	452
OGLASNI DIO		454

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica
Glavni i odgovorni urednik: Mirsad Kadić, **Telefon:** 032/442-551;
Redakcija i pretplata: 032/407-424; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347

